وهمچنان شماراامت وسطي ساختيم
تابرمردم گواه باشيد وپيامبر(ص) برشماگواه باشد

شهادت

٤ صفحه

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

۱۲ نفر از افراد رژيم درلوگر كشته و۸ نفر اسير گرديد .

لوگر : سكرتريت .
راپورهاي واصله ازولايت لوگرحاكيست كه مجاهدين محاذ بدر ولشكر ايثار طي عمليات موفقانه تاريخي ۱۰ر۱۲ر۱۳۷۰ يك عراده تانك دولت ملحد رامنهدم و ۱۲ نفرازافراد رژيم رابه هلاكت رسانيدند.

گزارش علاوه مي كند كه به تاريخ ۱۱ حوت قواي دشمن از جناح ولايت وساحه كنجك به استقامت سرك پخته بالاي مجاهدين حمله نمودند .ولي دراثر مقاومت شديد مجاهدين لشكرايثار بالاخره مجبوربه شكست شدند . مجاهدين درين برخورده دوميل پيكايك ميل كلاشينگوف راغنيمت نموده و ۲ تن عسكر رااسير كرده اند. قراريك خبر ديگردر جريان اين برخوردها ٦ نفرازافراد رژيم كابل بدست مجاهدين قرارگاه تيوك اسيرشدند. جنگ جريان دارد.

فرمان الهي

آيانه ديدي كه چه كاركرد پروردگارتو باقوم عاد!
(با) ارمي داراي ستونها ، آنچنان كه آفريده نشده مانندش درشهرها.
و(با) ثمود، آنانيكه مي شگافتند صخره رادرواديها.و
(با) فرعون صاحب ميخها.
آنانيكه سركشي كردند درشهرها .پس تكثيرنمودند دران فسادرا. آنگه نازل كردبرايشان پروردگارتو تازيانه ي عذاب را، به يقين پروردگارتودركمينگاه است.
سوره الفجر- آيات (٦- ١٤)

شماره مسلسل(٤٤٨) سال چهاردهم ،شماره (١٤٤)سه شنبه (١٣)حوت ١٣٧٠ هـ.ش- (٢٩)شعبان ١٤١٢ هـ.ق- ٣ مارچ ١٩٩٢م

ورورحكمتياردراولپنډي ښارپه پريس كلپ كي دخبريالانو دپوښتنوپه ځواب كي :

دافغانستان دتجزيي اوتقسيم هيڅ امكان نشته اوله دي ناحيي نه هيڅ ويره مه لري

زه ټولوته دا ډاډ وركوم چي موږاوس داوږده مزل دپرخم وپيچ پړاونه تيرشوي يواويه اخري پړاوولاړيو

دانتخاباتو له لاري چي كوم حكومت جوړيږي موږ دهغه منلوته تياريو

موږدبينن سيوان په ټرين كي سفركولوته تيار نه يو، خووبه گوروچي داټرين دمجاهدينوله موافقي پرته څنگه هدف ته رسيږي ۲مخ

دكابل رژيم په خلاف په شمال كي دمليشه وبغاوت ٤٧مي ورځي ته داخل شو

دالبنيان خبري آژانس :
كله چي دكابل دگوډاگي رژيم مشرډاكتر نجيب دمرغومي په ۲۹ مه نيټه دهيرتان په بندركي ددولتي دپيوگانو دعمومي قومندان جنرال مؤمن په ځاي دجنرال جمعه اڅك دمقرري احكام صادركړي له هماغي ورځي راهيسي په شمال كي دگوډاگي رژيم مربوط دگلم جم دمليشوقومندان جنرال رشيددوستم ، جنرال رسول بي حدا ، جنرال حسام الدين اواسماعيلي فرقي قومندان سيدجعفر نادري پخپل منځ كي دنجيب داحكامو دنه منلوژمنه كړي،دكومي په نتيجه كي چي په سيمه كي حالات ورځ په ورځ كركيچن اونجيب له واك څخه په وتو بريښي .

بوتن قومندان چي دپنجشنبي په ورځ له كندوزڅخه پيښور ته راغلي دالبنيان خبري آژانس ته په تخاركي ديوي معتبري منبع له خولي ويل چي تقريبا شل ورځي دمخه ډاكتر نجيب په حالاتو دكنټرول پخاطر خپل مرستيال جنرال رفيع مزارشريف ته وليږه ولي درشيددوستم دمليشي لخوا چي دمزارشريف دهوايي ډگرخواوشاقومي مركزونه لري دراښكته كيدو اجازه ورنكړل شوه څكه دوي معلومات ترلاسه كړي ووچي دجنرال اڅك سره دنه روغي په صورت كي نجيب قصدلري ځغوي برطرفه او حتي بنديان كړي .

پورتني منبع زياتوي چي دكشتمند دتيږ كيدو دخبري خپريدو سره دنجيب

سرمقاله

[illegible]

نوي نړيوال نظام دخطربل زنگ وغږاو

په ختيځ كي داپاريدلي توپان چي سره امپراتوري نسكوره كړه ، اونړي ته يې په پرله پسې ډول دآزادي پيغام زمزمه كړ، نوپه يقيني ډول دلويديځ لپاره په همدي پرتله همدومره خطرناك و، څكه نړشا يې دنړي محكوم ولسونه په كلكه ودريدل، اوپه بين الاسلامي ډول خوپدومره زوراوشوريدرگه شو، چي هنگاموبي دبنكيلاكي ځواكونو هلوكي ورپېدول ، ددومره ځواكمن پس منظراونه اپليدونكي پنسټ دړلودونكي خوځښت دمختيوي لپاره ضروروو، چي شيطاني قوتونه هم په حركت راشي، دهمدي هدف لپاره دنړيوال كفر په مشري امريكادنوي نړيوال نظام چغه پورته كړه . اودډروميې ځل لپاره يې دنړيوالوترمخ دخپل بيساري اوښايل ته منوتكي پوځي پرغل بنكارندويي وكړه ، ترڅو نړيوالوته جوته كړي، چي دنړي پخواني ويش باطل اواوس يوقطبه ده . دشواهدو اوورځنيوجرياناتو په مطالعه داحكم كيدلي شي، چي دسره ښكيلاك له ماتي وروسته دامريكاپوځي ځواك داسلامي تحريكونو په وړاندي په مقدماتي ډول دخپل تاريخي شكست پرلورگامونه اخلي، اوداڅكه دنوي نړيوال نظام گرده پاملرنه اسلامي هيوادونو اودهغوي سياسي جرياناتوته ده . دخپل ښكيلاكي حيثيت له كبله امريكادي ته اړتيالري، چي خپله پوځي مخه داسلامي هيوادونو پرلوركړي، څكه چي له يوي خوابه ددي هيوادونوله لوڅاروروسته پخپلي اقتصادي مرېني كي تاخير راولي، اوله بل پلوه په داسلامي ويښتابه خوځښتونه پرخپل ځاي له منځه يوسي ، اوتوروومحكوموولسونوته به دهغوي دهنگامو دوركوچېدلو مختيوي وكړي. كه همدااوس نړيوالوپيښوته خپل پام وگرځوو، نووبه گورو، چي نړيوال كفر پخپل گردشيطاني قوت په اسلامي هيوادونوكي مصروف دي، اواسلامي نړي ئن سباديوه سخت اوته زغمونكي ازميښت شيبي اروي . دادي ، عراق يوځل بيا ترگواښ لاندي راغلي، چي بايد خپلي ټولي وسلي له منځه يوسي، اوتړدي ده ، چي پراقتصادي بنديزونو سربيره حالات بيا دتصادم لاره خپله كړي . دليبيا هيوادهم همدي ته په ورته ښكيلاكي تومتونوكي راگيردي، اوورځ په ورځ ورته نوي نوي تصميمونه نيول كيږي، دالجزاير مسلمان ولس دخپلي خوښي اوانتخاب له حق نه محروم شوه، اودهمدغي نړيوال كفر په ملاتړووته دسولي قضاتوپاني شويده . دفلسطين مسلمان ولس ته له يوي خوا دخبرولته وركوله كيږي ، خوله بلي خوا امريكايي الوتكو اووسلو پري قيامت راكوز كړيدي . ديرما دمسلماناتو يده ورځ اوهجرتوته دوام لري، اوپه دغه توردبنگله ديش پولو ته ديرماپورځ راخوځيدلي دي . دكشمير مجاهدولس دهندي ياميړانو سره په غوروځوپرځو دهند په پوتخاتوكي دابدالي اوغزنوي توري پرقوي ، چي هندي پوځيان يې هم په ځواب كي له هيڅ ډول وحشت څخه دريغ نه كوي . اوپردي ټولو سربيره زموږدجهاد ديري پدي ورروستيو شيبوكي چي هيڅ پوځي اومنطقي حايل نه لري، په يوه

۳ مخ

ملگري ملتونه دامريكا په اشاره حركت كوي

بغداد : دكب ۱۱ نيټه .
دعراق حكومت دملگروملتونو دا خبره رد كړي ده چي عراق د سكاډرا كتونو دتوليد دوسايلو دتخريبولو نه انكاركوي.
په بغداد كي د عراق دبهرنيوچارو وزارت پرون يوه وينا خبره كړي اودملگرو

٤ مخ

باعمليات مجاهدين فرقه فتح ، يك صاحب منصب كشته وهفت نفرزخمي شد

فرقه الفتح
گزارش هاي رسيده ازفرقه الفتح مي نگارد كه دراثر عمليات مجاهدين آن فرقه به تاريخ اول حوت سال جاري بالاي قرارگاه هاي بندغازي ،قريه خروټي وپوسته هاي اطراف آن كه از تاريخ ۲ برج عقرب آغاز گرديده بود يك صاحب منصب و چهار مليشه كشته وهفت تن ديگر زخمي گرديد.
گزارش حاكيست : كه عمليات موشكي مجاهدين بالاي قرارگاه هاي بزرگ وتأسيسات نظامي دشمن درقواي چهار زره دار وقند تعليمي چهارآسياب نيز آغاز گرديده است.

دكابل رژيم، پنځه تنه ايراني بنديان خوشي كړل

كابل - دكب ۱۱ نيټه :
دكابل راډيو واتي چي هغه پنځه تنه ايرانيان چي ددوي له خوابنديان شوي وو خوشي شويدي .
دي راډيو ته دي ويلي چي داكسان ولي بنديان شوي وو خوويلي‌يادي چي په اصطلاح د افغانستان دحكومت دملي روغي جوړي دسياست اوپښردوستي له امله خوشي شوي دي .
نوموړوبنديانوكي بوتن ته دمرگ سزاهم اوروول شوي وه ددي بنديانو دري تنه په كابل كي دايران سفارت ته اوددوه تنه نور ئي دنړيوال سره صليب دكميټي مقاماتوته سپارل شوي دي .

جنگ بين عساكر ومليشه هاي رژيم درشرين تگاب شدت گرفته است

فارياب :
گزارش هاي رسيده ازولايت فارياب حاكي ازآنست كه مليشه هاي مخالف رژيم كابل به تاريخ ۳ حوت سال جاري ولسوالي شرين تگاب را ازتسلط افراد مسلح رژيم كشيده وتحت تسلط خود درآورده است .
خبرگزاري ميديا گزارش مي دهدكه درين درگيري تعداد زياد ازجناح هاي متخاصم كشته وزخمي شده اند. هر دوجناح ازسلاح هاي سبك وسنگين استفاده نموده اند .
هكذا رژيم كابل ساحات تحت تسلط جنرال مؤمن رادرين جريان هدف بمباران شديد قرار داده تلفات وخسارات بي شمارراباراورده است . ميديا طي راپور ازسمنگان علاوه مي كند كه در شاهراه سمنگان - حيرتان برخوردهاي شديدي بين مليشه ها وافراد مسلح رژيم درگرفته است تاهنوزتلفات ناشي ازين برخورده هابطورموثق بدست نيامده است .

بالاخصار شهر تاشقرغان بدست مجاهدين افتاد

سمنگان :
گزارش هاي واصله ازولايت بلخ حاكيست بالاحصاركه يكي ازمراكزمهم ومستحكم رژيم كابل به شمارميرود درشهرتاشقرغان مركزولسوالي خلم ولايت سمنگان صبح روز ٤ حوت بدست مجاهدين سقوط كرد .
خبرگزاري ميديا گزارش مي دهد كه اين مركز موجوديت رژيم كابل درين ولسوالي راحفظ كرده بود كه بالاخره پس از يك شبانه روز جنگ بدست مجاهدين افتاد .
طبق گزارش : دشمن ازساحات دورونزديك منطقه را هدف سلاح هاي ثقيله خويش قرارداده آتش باري تاهنوز ادامه دارد .

وزيرخارجهٔ تركيه عازم تاجكستان شد

دوشنبه - ۱۱ حوت :
حكمت وزيرخارجه تركيه كه ديروز وارد تاجكستان شددر دوشنبه پايتخت اين جمهوري بارحمن نبي يوف رئيس جمهورتاجكستان ديدار وگفتگو كرد .
به نقل ازحكمت گفته شده كه منظور او ازاين سفربر قراري روابط برادرانه وتوسعهٔ همكاري هاي فرهنگي واقتصادي تركيه وتاجكستان است .
وزيرخارجه تركيه قبل ازاين ازتركمنستان ديداركرده بود كه درآنجا

ص٤

په پاكستان كي دگازراايستلوكار گرانوپه اعتصاب لاس پوري كړي

اسلام آباد - دكب ۱۱ نيټه :
دپاكستان دجنوب غرب ښاركوټي ته رارسيدلي رپوټونه وايي چي دپاكستان دگازدراايستلو دري ستروسيمو سيكو، موټي اوډداپني كارگرانو دسيمي دځمكي دخاوندانوله خوا دوده تنوكارگرانوداختطاف په تورداعتراض په عنوان په اعتصاب لاس پوري كړي دي .
ويل شوي چي دځمكو خاوندان په دي سيمه كي دگاز دامتيازدحق دلاس ته راورلو غوښتنه كوي . دگاز دكارگرانو اتحاديي ويلي چي كه دولتي مقامات دنوموړو دوه تنوكارگرانو دبيا خوشي كولو په كاركي اقدام ونكړي دوي به كوټيه كي دبرق هغه حرارتي استيشن ته هم دگازجريان بندكړي چي ټول پاكستان ته برق وركوي .

يك احتجاج بزرگ مسلمانان در اندونيزيا تدويريافت

جاكارتا - ۱۱ حوت :
مسلمانان درجاكارتا پايتخت اندونيزيا اجتماع بزرگي تشكيل دادند. فرمان دهندگان تشكيل نهضت العلما كه بزرگترين تشكيل اندونيزيا هستند پيشبيني كرده بودند كه يك مليون تن دراين اجتماع شركت خواهند . براي حفظ نظم هزاران سربازاندونيزيايي براجتماع نظارت داشتند ودولت باتعين شرايطي براي تدابير امنيتي تأكيد ورزيده بودكه ازهرنوع خشونت جلوگيري شود. اين واكنش ياد آورنگراني دولت درقبال برقراري اجتماعات بزرگ درگذشته بود .
اندونيزيا پرجمعيت ترين كشورمسلمان جهان است .

عراق جريمه عدم اطاعت ازفيصله نامه هاي سازمان ملل متحد راخواهدپرداخت

واشنگتن - ۱۱ حوت :
معاون وزارت خارجه امريكا هشدارداده است كه عراق جريمهٔ عدم اطاعت ازقطع نامه هاي سازمان ملل متحدرا خواهد پرداخت . وي درمصاحبه اي بابي بي سي افزود قطع نامه هاي موجودشوراي امنيت اجازهٔ استفاده از زور برضدعراق رادرموارد ضروري ميدهد. وي يادآور شدتازمانيكه تحريم برضد عراق برقرارباشد صدام حسين عامل مهمي درشرق ميانه نخواهد بود. عراق درخواست هاي سازمان ملل متحدرابراي نابودكردن ابزاريكه در ساخت موشكهاي دوربرد ميتواند بكاررود نپذيرفته وامريكا رامتهم كرده كه شوراي امنيت راآلت دست خود ساخته است .

ملك فهدتشكيل يك شوراي مشورتي رادرعربستان اعلان كرد

جده - ۱۱ حوت :
ملك فهدپادشاه عربستان سعودي تشكيل يك شوراي مشورتي شصت عضوي را منحيث يك اقدام درجهت تقسيم قدرت در عربستان سعودي اعلان كرده است .
تلويزيون حكومتي عربستان سعودي ازيك فرمان سلطنتي نقل قول ميكند كه پادشاه عربستان اعضاي اين شوري راتعيين خواهد كرد .
روشن نشده كه اين شوري چه وقت تشكيل خواهدشد . تشكيل شوري گام نخست ازجانب سلطنت عربستان سعودي براي تقسيم قدرت است .

په بنگله ديش كي دواكمن گوند اومخالف جانيوگوند دپلويانوترمنځ نښتي وشوي

ډاكه : دكب ۱۱ نيټه :
په ډاكه كي دحكومت دپلويانو اومخالفانو تر مينځ دنښتو دمختيوي له پاره دبنگله ديش پوليسو داوښكي بهوونكي گاز او رېړي گوليو څخه كاراخستي ،ويل كيږي په دي ونښتو كي لږترلږه پنځوس تنه ژوبل شوي دي.

٤مخ

وزيرخارجه روسيه عازم قاهره شد

قاهره - ۱۱ حوت :
اندري كوزيروف وزيرخارجه روسيه جهت انجام مذاكره با حسني مبارك رئيس جمهورمصر وعمرموسي وزيرخارجه آنكشور وارد مصرشده است . كوزيروف گفت : بامقامات مصري راجع به عمليه صلح شرق ميانه وروابط بين مسكو وقاهره مذاكره خواهدكرد.
ازهنگاميكه اتحادشوروي سابق ازهم پاشيده شد اين اولين بازديد وزيرخارجه روسيه ازيك كشورعربي است .
كوزيروف با وزيرخارجه اسرائيل به تاريخ بيست ونهم ماه مارچ ملاقات خواهدكرد. اين اولين مسافرت يك وزيرخارجه اسرائيل به روسيه خواهد بود.

طرح ما

طرح ما براي حل قضيهٔ افغانستان اينست كه احزاب مؤثر جهادي اقلاً برروي چهارنكته آتي باهمديگر توافق نمايند .

۱ - اتخاذموضع مشترك درقبال مؤامرات دشمنان اسلام .

۲ - شركت درعمليات هماهنگ وسرتاسري براي سرنگوني حكومت نجيب .

۳ - تشكيل حكومت مؤقت مجاهدين دركابل پس ازسقوط رژيم مزدور .

٤ - برگزاري انتخابات براي تشكيل حكومت منتخب اسلامي .

دنجيب دملحد رژيم له سقوط پرته په افغانستان کی سوله نشی راتلای

راځي ! دحزب اسلامي دطرحي ترشاودريږو

رحماني

دجهاد په دي حساس پړاوکي چي له يوي خوازموږميړني ولس اومجاهدين په دي ټه اوهيله دي چي په افغانستان کي به ژرترژره اسلامي حکومت جوړيږي اوزموږ دشهيدانو ارمان به ترسره کيږي ، توله بل ارخه داسلام قسم خوړلي دښمنان په ټول توان لګيادي زموږ ددي پاك اوسپيڅلي هدف درسيدو په لارکي خنډونه اچوي ، زيارباسي په يوه اوبل شکل ، دغه اوهغه پلمه ، دايړالي انقلاب اوجهاد په ماتي بدل اوداسلامي حکومت په ځاي راپاندي دخپلي خوښي لادين اوسيکولرحکومت وتپي دانقلاب په اوږدوکي يي ډيري توطيي کړي ، خواوس يي دملګروملتوموسسه ګمارلي چي ظاهرا داسي ښيي چي دابي طرفه موسسه ده اودخپلو طرحو په واسطه واقعاً دافغانانو دخوښي حکومت اوحل غواړي اوپه همدي شکل خودټولو اسلام دښمنو او دتش په نامه مسلمانو حلقو اوآژانسو تو له خواپه شدومد تبليغيږي ترڅو له يوه طرفه زموږودمجاهدينو پام له جهاد څخه بلي خواته واړوي اوله بل پلوه دنړيوالو په ذهن کي دنجيب دملحدرژيم توره سابقه ختمه اوصيقل کړي اوپه مقابل کي يي دمجاهدينو په خلاف احساسات راوپاروي، په دي نامه چي دنجيب په نسبت مجاهدين ډير جنګ غوښتونکي دي، نورخولاپريږده چي اوس دملګروملتونو خبره هم نه مني چي يوه بي طرفه موسسه ده.ولي که ښه غوروکړو اودملګروملتونو پنځه فقره طرحه چي نن سبا له هرلوري ترغوروکيږي اوپه اصطلاح زموږ دوستان اودښمنان يي زمزمه کوي . هغه دنجيب دملي روغي جوړي خبره ده چي دامريکا په اشاره په نوو الفاظو کي دملګروملتو له لودسپيکر نه اعلان شوه.که دنجيب دروغي جوړي خبره ترنظرتيره کړو نوهغه هم دمختلط حکومت خبره کوله او دملګروملتوپه طرحه کي هم داټکي شته په دي تفاوت چي داديراخ بنسټي حکومت په نامه ياده شوي، په هغه روغه جوړه کي هم داويل کيدل چي ددوي په اصطلاح اپوزيشن دي راشي له موږسره دي خبري اتري وکړي ، اودلته هم دبين الافغاني ډيالوګ خبره شوي، هغه ترهرڅه مخکي داوربند خبره کوله اوداهم،ترټولونه لامهمه داچي نجيب پخپله دااعتراف کوي چي دملګروملتوطرحه په حقيقت کي زموږدملي روغي جوړي تائيد اوادامه ده ، نوځکه يي بي قيدوشرطه مني اوزموږ له نظره هيڅ ملاحظه پري نشته .

په دويم قدم کي هغو حلقو اوارخونو دتائيد مهرپري ولګاوه چي له يوه پلوه اسلامي حکومت دځان لپاره بوجدي خطربولي اوله بل لوري له نجيب سره همکاري اومرسته له همدي چينل نه ورته ممکنه اوآسانه ده .

دريم هغه چاورته ښه راغلاست ووايه چي يايه جهاد کي برخه نلري اوياتري ستړي شوي دي،يدي کارسره استعمار اوامريکا فکروکړچي داتوطيه موثره واقع شوه ،ولي خبرنه ووچي دقضيي ترټولو ډيام وراوستراړخ يعني مجاهدينو چي په خبره يي څه مرتب دي دغه طرحه داستعمار يوسازش وباله اوپه کلکه يي ردکړه ، په دي حساب دامريکاله خواملګروملتوته دغه ډيکته شوي طرحه ناکامه شوه ، اودسرمنشي ځانګړي استاذي بيڼن سيوان خالي لاس بطرس غالي ته وروداننګل ځيني سياسي حلقي عقيده لري چي بيڼن سيوان به له خپلي ماتي اوبي نتيجي منډو رامنډو وروسته بطرس غالي ته په طرحه کي دتجديدنظرمشوره ورکړي، ترڅو دغه طرحه مجاهدينوته دمنلو شي، ځکه کومه طرحه چي مجاهدين ونه مني، که ټوله دنيايي هم ومني، نوڅه تري نه جوړيږي اومجاهدين په هيڅ صورت دخپلو قربانيو ضياع ته آماده نه دي .

دپاکستان دصدراعظم نوازشريف په يوه مرکه کي هم دي ټکي ته اشاره شوي وه چي بيڼن سيوان به په خپله طرحه کي څه تجديد نظروکړي اوپه غيرمستقيم دول دطرحي ناکامي يي تائيد کړيوه . دغه کاريه خپل ذات کي دمجاهدينو دکلك دريځ فتحه اودسازشي حلقوسخته ماتي ده .

اوس دملګروملتو نوعمومي منشي ته پکاردي، ددي پرځاي چي دخپلي ناکامي طرحي ته پيوندونه ورکوي باپي لاندي باندي کوي بايد خپل ځانګړي استاځي ته لارښوونه وکړي چي لاړشي او دمجاهدينو طرحه چي ريښتيا هم دقضيي دحل لپاره آسانه اوعملي لار ده اودهغوپنځه فقره ايزي طرحي په مقابل کي يي بيڼن سيوان ته وړاندي کړي وه ،له ذيدخله ارخونوسره مطرح کړي . په دي کارسره هم ستونزه حل کيداي شي، هم امنيت راتلاي شي اوهم ډيردو دمداخلي لاره بنديداي شي . اوهم به ملګرو ملتونو په ريښتيا سره دسولي لپاره کارکړي وي . واقعي خبره هم داده چي دحزب اسلامي له خوا دقضيي دحل لپاره وړاندي شوي طرحه چي په لاندي اساسي ټکو ولاړه ده او عملي هم ده :

- دنجيب حکومت دي ختم کړاي شي ، نجيب دي رسما دااعلان کړي .
- دغيرمتنازع فيه شخصيتونو څخه دي عبوري حکومت جوړشي.
- دحکومت له جوړيدو وروسته دي اوربند تامين شي .
- ديوه کال په موده کي دي دمتناسبي نمايندګي په اساس انتخابات ترسره شي .

داطرحه دملګروملتو دطرحي په شان ګونګه نه ده بلکي غيرمتنازع فيه شخصيتونه هم پکي تعريف شوي چي څوك دي او په چا تطبيقيږي اوداهم څرګنده شوي چي داحکومت بايد مختلط نه وي اونه اپوزيشن ولري .

ددي طرحي ديرياليتوب لپاره ترټولونه مهم اودتوجه ورټکي دادي چي په لومړي قدم کي بايد ټول جهادي ځواکونه دزړه نه دحزب اسلامي ددغي طرحي شاته ودريږي اوپه اتحاد سره يي تائيد کړي ، په دي پړاوکي چي هرچاراته له يوي اوبلي خوالاسونه رااوږده کړي،څوك دافغانستان دتجزيي خبري کوي، چادجهاد په ناکامي پسي لاسونه پډوهلي، څوك داسلامي حکومت مخه نيسي، څوك دمجاهدينواو جهادي ځواکونه ترمنځ دبي اتفاقي اوتفرقي اورته لمن وهي، زموږ تر منځ اوبه خړوي او ماهيان پکي نيسي، موږته پکاردي چي داهرڅه په غور وګوروپريږدوچي دځانځاني او خپلچاري قربان شو ، بلکي بايد يوبل ته لاسونه ورکړو اودغه دحزب اسلامي طرحه چي ديوپاخه جهادي لوري طرحه ده ، په يوه غږتائيد کړو، په دي کارسره نورهم مجبوريږي چي راسره آمين يي کړي، ځکه چي دمجاهدينو له رضايت اوخوښي پرته هيڅ طرحه اوکارهم دعملي کيدونه دي اونه څه نتيجه پري مرتب کيداي شي .

همداراززموږدوستانوته هم داخبره ضروري ده چي دمجاهدينو ددريځ مرسته وکړي، ترڅودغه قضيه هم ژرحل شي اوهم منطقي انجام ته ورسيږي او ديونيم مليون شهيدانو ارمان ترسره شي .

دافغانستان دتجزيي اوتقسيم هيڅ امکان نشته اوله دي ناحيي نه هيڅ ويره مه لري

دتيري پنجشنبي په ورځ چي دحوت دمياشتي له اتمي نيټي سره سمون خوري دحزب اسلامي افغانستان مجاهد اميرورور حکمتيار دراولپنډي په پريس کلب کي ګڼ شمير ژورنالستانوته يوه مطبوعاتي ويناوکړه ، اود هغوي پوښتنوته يي ځوابونه وويل، چي دادي بشپړمتن يي دشهادت دلوستونکو دزياتو معلوماتولپاره وړاندي کوو . (اداره)

زه ترټولو دمخه دراولپنډي د" پريس کلب " دجناب صدر دزړه له کومي سپاس ګذاراوممنون يم چي ماته ئي په بار، بياردوي موقع راکړي چي دافغانستان په هکله هغوي ته معلومات ورکړم ددوي له لاري خپل موقف پاکستاني وروڼو ته ورسوم اودادي دافغانستان دمسئلي په دي حساس پړاوکي هغوي ماته يوځل بيا ددي افتخارراوبابنه چي دهغوي مخي ته حاضرشم اودافغانستان په هکله دوي ته معلومات ورکړم اوکه دوي سره سوالونه وي ، شکوک اوشبهات وي دهغو درفع کولو کوشش وکړم .

دبينن سيوان لخوا چي کومه طرحه وړاندي شوي ، هدف يي صرف دادي چي داموجوده حالت اوږداوجنګ ادامه وکړي

موږ اوتاسي دافغانستان دمسئلي په آخري ستيژکي يواوزموږ اوتاسويوګډهدف دي ترسره شي ، دروسي پوځونو انخلا بيادروس دهغه لويي سري وحشي امپراتوري دزوال اوپه پنځلسو مستقلو جمهوريتونو دهغي ويش . دوهم پړاويي په افغانستان کي دجنګ خاتمه ، دسولي اقامه ، دنجيب دحکومت خاتمه اودهغه په ځاي دافغان ولس دخوښي يومنتخب اسلامي حکومت قائمول انشاء الله داشپي او ورځي هم ډيري نيږدي دي. موږ داسي محسوسو چي ډيري په آخري درشل کي يو چي دنجيب دحکومت عمرپاي ته رسيدلي، هغه په ډير ژرختميږي اوان شاء الله هلته به دمجاهدينو دخوښي اسلامي حکومت قائميږي .

په هراساس چي دآزادي دښمنان ، داسلام دښمنان خوځيدلي اوزموږ له پاره ني نوي نوي مسائل راپيداکړي، زموږ په باب ني شکوک اوشبهات ايجادکړي ، کله چي روسي پوځونه افغانستان ته راغلل زه ددي صحني شاهدوم چي زموږ په خلاف داتبليغات کيدل چي دروسي پوځ مقابله دافغان ولس دوس اودتوان خبره نه ده . اوس بايد داخبره وشي چي روسي پوځونه دافغانستان اوپاکستان سرحداتوته دي طرف ته راکوز نه شي اوداافغان مجاهدينو دملاترمعني داده چي موږ روسي پوځونوته دجنګ بلنه ورکوو،

داسي کوم هيوادنشته چي په هغه کي دي مختلفي پارټي نه وي اودرايي اختلاف دي ونه لري

پاکستان ددي توان اوطاقت نه لري. دروس ايجنټانو داسلام دښمنانو همدغه تبليغات شروع کړ، ترڅوچي همدغه ذهنيت راپيداکړي چي دابو واقعيت دي دروس مخي ته دريدل محال دي اوپاکستان ته بايد دي خطرته بلنه ورکړي . اوس چي ددي ټولو خلکوتصور اودهغوي دغلطو تبليغاتوپه خلاف روسي پوځونه ووتل اوهغه لوي طاقت ختم شونوئن داتبليغات کيږي چي ګويا مجاهدين سوله نه غواړي په جنګ ټينګارکوي اودسولي له پاره چي کوم اقدامات کيږي مجاهدين هغه سبوتاژکوي . دهغه په وړاندي مانع اوځنډدي .

موږ نه پوهيږوچي دکوم عمل په مقابل کي مانع شوي يو، څوک په افغانستان کي دجنګ دخاتمي اودامن داقامي تضمين ورکوي چي مجاهدين دهغه په خلاف ودريدلي اوس چي چيرته دامن او امان خبري کيږي هغه هم پادرهوا خبري اوهيڅ څوک هم دهغه دنتائجوته ډاډه اومطمئن نه دي ، زه نه پوهيږم په دغسي وخت کي ولي دمجاهدينوپه خلاف داويل کيږي چي اوس دجنګ اودجهاد له پاره جوازنشته په ځاي ددي چي وويلي شي نجيب دي نوريه جنګ اصرارنه کوي هغه دي داقتدار نه لاس واخلي هغه دي پريږدي چي افغانستان کي امن قائم شي ، هغه دي افغان ولس ته ددي موقع ورکړي چي دخپلي خوښي حکومت جوړکړي ددي په ځاي چي دنجيب په خلاف دا تبليغات وشي دمجاهدينو په ضدويل کيږي چي هغه دسولي په وړاندي خنډدي ماته وښيي مجاهدينو دسولي کومه پروسه سبوتاژکړي ، څوک ددي ته ډاډه اومطمئن دي چي دافغانستان دمسئلي دحل له پاره کوم واقعي عملي کوشش روان دي او مجاهدين هغه شنډوي .

دسيوان له خوا چي کومه طرح وړاندي شوي داصرف خبري دي، پاي درهواخبري غيرعملي طرح ده ددي هدف دادي چي دافغانستان داموجوده حالت کي طوالت ايجاد کړي اوجنګ دي ادامه وکړي اوفقط دغيرعملي جرګو پيشنهاد ونه دي ، دوه مياشتي بعديوه جرګه، مياشت بعد بله جرګه اوداجرګه هم ددغسي اطرافو چي هيڅ کله دي ته تيارنه دي چي يوبل سره دخبرواترو له پاره کښيني ، دملل متحد دطرحي ټول بندونه غيرعملي دي،غيرواقعي اوموږ بينان سيوان ته په واضحو الفاظو وويل چي تاسو ولي دا اوږده لارغوره کړي ، ولي دافغانستان دمسئلي دحل يوه لنډه اوعملي لار نه وړاندي کوي، تاسي ددي په ځاي چي دمتخاصمو ډلو دنمايندګانو يوسل اوپنځوس ۱۵۰ کسيزاجلاس راوبلي کوم ته چي مجاهدين دي ته نه دي تيار، دمجاهدينو اکثريت ولي ددي مخالف دي په هيڅ صورت کي دي ته تيارنه دي چي دنجيب سره خبرواترو کي کيني يادداخبره ومني چي سابقه حکمرانان دافغانستان دمسئلي په هکله ديوطرف په حيث مني اودهغوسره خبرواتروته کښيني .

ددي په ځاي چي تاسي ددغومتخاصمو ډلو دنمايندګانوته يو اجلاس رابلي اوبيا غواړي چي له دي نه دي يومخلوط ائتلافي حکومت جوړشي چونکه غيرعملي دي، دانشي کيدلي چي افغانستان کي داسي يوحکومت جوړشي وزارتونو دي په ټولو پارټيو وويشلي شي، ترپرونه پوري ديوبل په خلاف وسله اخيستي اوديوبل په ضد جنګيدلي ددي نه دي يومخلوط حکومت داسي جوړشي وزارتونه دي په هغوي تقسيم شي په يوتناسب ، بيادي داحکومت وکولي شي دافغانستان حالات سمبال کړي . موږ وايو ددي په ځاي تاسي ولي يوعملي لارنه وړاندي کوي په دي هکله زموږ پيشنهادتاسوته واضح کوم تاسي په خپله قضاوت وکړي چي په دي باب کي کومه طرحه عملي ده اوکومه په واقعيتونو ولاړه اوکومه مستحيل ده .

موږ وايوټول ذيدخله اطراف دي داسي يوپلان ومني چي هغه دڅلوروخبروتضمين کوي، دنجيب دحکومت ازاله اودهغه نه داقتدارانتقال يوداسي عبوري اومؤقت حکومت ته چي دغير متنازع فيه شخصيتونو نه جوړشوي وي ، ټولوته دمنلو وړوي دا حکومت اپوزيسيون ونه لري، داحکومت مخلوط اوائتلافي نه وي، په دي کي وزارتونه په پارټيونه وي ويشل شوي اوبيا اوربند تأمين شي دهغه نه بعدانتخابات وشي چي کله په افغانستان کي ټول ذيدخله اطراف په دغه فارمول باندي توافق وکړي چي دڅلورنقطي تضمينوي ، نجيب دي هم داخبره .ومني هغه دي مخامخ له دغوپارټيونه دقابل قبول غيرمتنازع فيه شخصيتونولست واخيستلي شي اوددوي نه دي همغه کسان چي ټولوته دمنلو وړ راوايستلي شي ددي نه دي عبوري حکومت جوړشي اقتدار دي هغه ته انتقال شي بياموږ اوربندته تياريو اودانتخاباتو له لاري چي کوم حکومت جوړيږي عامه ولس په يوچاباندي اعتماد کوي هغه ته اقتدارسپارلوسره موافق يو، موږ په دغسي يوپروسي کي شامليدوته تياريو، موږ په دي پلان کي هيڅ هم ځان ته نه دي غوښتي نه موږ وزارتونو مطالبه کړي، نه موږ ويلي چي اقتداردي مجاهدينوته انتقال شي، او دمسئلي دحل له پاره يومعقول واقع بينانه اوعادلانه طرح وړاندي کړي .

موږ بينان سيوان ته هم وويل چي ته راشه دي طرحي سره اتفاق وکړه موږ دي پروسه کي شامليدوته تياريو خوهغه ته چي کومه وظيفه ورکړشويده داسي معلوميږي چي له هغه نه تيريدي نشي اوهغه فارمولا چي په هغه باندي دي موجوده حالت ته طوالت ورکړي شي. بينان سيوان ددي په ځاي چي د افغان ولس دمتحاربوفريقينوترمينځ داطرافو ترمينځ دهغوي هغه اتفاقي خبري ولټوي هغه داسي بيانات ورکوي چي په هغه سره دامسئله نوره هم پيچيده کيږي هغه کله دافغانستان دتقسيم خبره کوي.زه نه پوهيږم هغه ته دا اختيارچاورکړي داوظيفه چاورکړي ده چي داووايي چي په افغانستان کي دتجزيي اودتقسيم ويره ده ، که مجاهدين ددي طرحي سره توافق ونکړي کيدي شي افغانستان تجزيه شي.زه وايم هغه ددي خپل حدنه ولي پښه هغه خواته يږدي ، هغه ولي خپل حدودته مراعاتوي دتجزيي اودتقسيم خبره کوي، په افغانستان کي دتجزيي اودتقسيم هيڅ امکان نشته اوله دي ناحيي نه هيڅ ويره مه لري ، نه افغانستان په شمال اوجنوب ويشل کيدي شي ، اونه يي څوک په پښتون اوتاجك ويشلي شي اونه يي په شيعه اوسني . دافغانستان دويش اوتقسيم هيڅ چانس اوامکان نشته زه ګومان نه کوم په دي منطقه کي دي يوملك هم دي ته تياروي چي ددغوملکونو په يوه جغرافيا کي دي هم څه تبديلي راشي،ځکه که دهرملك دتقسيم خبره کيږي نودانورملکونه هم دهغه نه خوندي نشي پاتي کيدلي که داتقسيم په هرڅيناوي، په دي خاطر دافغانستان دتقسيم سوال نه پيداکيږي اصلا ددي هيڅ ويره نشته اوداسوال مطرح نه دي اما بينان سيوان همداخبره کوي، که هغه ته چيرته په افغانستان کي دتجزيي سوال را پيداشو اوافغانستان ويشل کيدو بيا دي هغه ته دملل متحد له خوا نه دا امروشو اويوکاوروسپارلي شواووبل چي ته لارشه دتقسيم مخه ونيسه اوافغانستان متحدوساته که هغه راځي بيا دتقسيم په باب خبره کوي کيدي شي اوس زه نه پوهيږم هغه ته داکارچاسپارلي ، داسي معلوميږي چي اصلا هغه دهغوکسانو دخوشحالولو له پاره داخبره کوي چي دافغانستان دويش اوتقسيم له پاره لګيادي منصوبي جوړوي . هغه داخبره هم کوي چي ترين دحرکت په حالت کي دي که څوك پاته شو نوپاته دي اوهغه به په هرصورت کي مخ په وړاندي درومي ، زه هغه ته وايم چي موږ په هغه ترين کي هيڅ نه دي ريزرف کړي موږ بل ترين ته منتظريو او دبينان سيوان په ترين کي سفرکولو ته تيارنه يو اوبه ګورو چي دمجاهدينو دموافقي نه پرته څوك څنګه هدف ته رسيدلي شي. دابه خوب اوخيال وي دمجاهدينو دموافقي نه پرته څوك وکولي شي دافغانستان مسئله حل اوفصل کړي.ددي په ځاي چي هغه دمتحاربو فريقينو ترمينځ دروغي جوړي ،ديووالي لاري ولټوي، هغه دمجاهدينو دتهديداوويرولو هڅه کوي، په افغانانوکي دانه چليږي ددي نه زيات چي جنګ راپيدا کړي. داسي معلوميږي چي هغه دافغانانو دروحياتو نه واقف نه دي. موږيه داسي حال کي دافغانستان دمسئلي عاجل اوفوري حل غواړو اوهرهغه قدم چي دافغانستان دمسئلي دواقعي حل له پاره اوچت شي په کوم يوري چي په افغانستان کي جنګ ختميدلي شي سوله قائميدي شي اودافغان ولس دخوښي يواسلامي حکومت قائميدي شي موږ په کلکه اوپه اخلاص سره دهغه ملا ترکوو .

موږ دجنګ ادامي ته ځان مجبورګڼواوپه دي باندي اطمينان لروچي ان شاء الله دنجيب حکومت به ډيرژردجهاد له لاري دمجاهدينو په لاس نسکوريږي . ددي له پاره موږ دمسئلي بل عملي حل نه ګورو اوانشا ء الله تاسي به ډيرژر داخوش خبري واوري چي دنجيب حکومت دمجاهدينو په لاس اودجهادله لاري نسکورشو .

زموږ اوپاکستان ترمينځ هم ځيني خاصي خودغرضه حلقي دي چي دسوء تفاهم اواختلافاتو دراپيداکولو کوشش کوي .

زه دومره وايم چي که پاکستان خپل ګومکونه بندکړي دي موږ داسي شکايت نلرو، که هغه دخپلوملي مصالحو له پاره هرڅه کړي موږ اعتراض نه لرو. که پاکستان دافغانستان دمسئلي داسي عملي حل وړاند ي کړي چي دهغه په نتيجه کي دنجيب حکومت ختم شي قدرت يومؤقت،قابل قبول حکومت ته انتقال شي بيا په افغانستان کي دانتخاباتوله لاري دولس دخوښي يوحکومت جوړشي نوموږيه په کلکه دپاکستان ددغوهلوځلو مرسته کوو .

موږ نه غواړو دمجاهدينو، افغان ولس او اودپاکستان ترمينځ دي کوم سوء تفاهم راپيداشي . خودپاکستاني وروڼوته زموږ تمناداده چي په دي خبره غوروکړي داڅوك دي چي کشميريان دتاسوسره جنګوي اوافغان مجاهدين له تاسونه ناراضه کوي . دبهرنه دامنصوبي څوك جوړوي اوپه داخل کي څوك دامنصوبي عملي کوي دا دچادغلطو منصوبو اوغلطو تصرفاتو اوغلطو اظهاراتو نتيجه ده .

زه تاسوته اودتاسو له لاري پاکستاني ولس ته اطمينان ورکوم چي موږ داورده مزل دوپړم اوپيچو پړاوونو نه تيرشوي يو اوس په آخري ستيج کي يو اوپاکستاني ولس په دي موده کي په ښه صبراواستقامت سره ددي جهاد ملاتړکړي ، زما اميد دادي چي څوشپي نورهم صبروکړي اوددښمن دتوطيو اودسازشونو په وړاندي استقامت وکړي .

دمجاهدينو ترمينځ دوحدت په هکله هم په دي شپږ او ورځوکي زيات تبليغات کيږي اوداتبليغات له هغي ورځي نه تشديدشوي چي روسي پوځونه دافغانستان نه ووتل همدغه کيفيت وُ دروسي پوځونو په موجود ګي کي خودمجاهدينو په هکله داتبليغات نه کيدل اوداسي ويل کيده چي مجاهدين متفق دي دآزادي دجنګ قهرمانان، ديولوي طاقت په وړاندي په ميړانه اوصبرااستقامت ودريدلي،خو کله چي روسي پوځونه له افغانستان نه ووتل لهجه بدله شوه او دمجاهدينو په خلاف ناروا اوغلط تبليغات پيل شول . يوله هغونه هم همداوچي مجاهدين مختلف دي ماته ووايأست چي داسي کوم هيواد شته چي په هغه کي دي مختلفي پارټي نه وي اودهغوي ترمينځ درايو اختلاف نه وي، زه خو چي پاکستاني اخبارونوکي دپاکستان دمختلفو پارټيو دليډرانو بيانات ديوبل په خلاف ګورم په خپل حالت ډيرشکرباسم چي زموږ ترمينځ دغسي اختلافات نشته لکه چي په پاکستان کي دي .

زه په همدي اکتفا کوم که دوروڼو سره څه سوالونه وي نومهرباني ؤکړي .

ديو ورور دپوښتني په باب حکمتيارصاحب داسي وويل :

په دي هکله دمجاهدينو ترمينځ خبري اتري رواني دي بايد دړژيم دختمولو اودجنګ دپاي ته رسولو په هکله په خپلو منځونوکي په يوه عملي پلان اوګام اقدام توافق وشي چي داڅوکاره کيدي شي .

١- دکابل محاصره اوټولي لاري بندول اوپه مدار، مداردمحاصري حلقه تنګول .
٢- په کابل سترعمليات
٣- دکابل ولس مظاهراتوته هڅول ترڅوهغوي سرکونو ته راووځي اوددي وضعي په ادامي اعتراض وکړي .
٤- پوځ ته اطمينان ورکول ترڅوهغه دړژيم په پرزولو اودجنګ په خاتمه کي مثبت رول اداکړي

په دي خبرو باندي هم دمجاهدينو ترمينځ تفاهم روان دي اوتاسي عملي کيفيت شايد دړمي نه بعد پخپله وګوري په هرصورت که دنجيب حکومت په جنګ اصرارکوي نومجاهدين له جنګ نه پرته دحل بله لاره نه ګوري اوس خوداسي معلوميږي چي هغه اقتدارپريښودو اوديوصلح آميزحل له پاره تيارنه دي په دي خاطر مجاهدين ځان مجبور ګڼي چي له بلي لاري دمسئلي حل ولټوي ، دمجاهدينو اکثرقوتونه په دي متفق دي، په داخل کي ټول قوماندانان دي سره اتفاق کوي دهغوکسانوشميرډيرمحدود دي چي شايد ددغسي يوي منصوبي مخالفت وکړي او دا ، هغه کسان دي چي اصلا په جنګ کي څه خاص رول نه لري .

زه بايدداتقطه واضح کړم چي موږ حداعظمي دي ته ځان ساتوچي کابل باندي دي لويه حمله ترسره شي ځکه نه غواړوچي دکابل ښاريانو ته دي صدمه ورسيږي يا کابل وران شي څوکه مجبورشو نوله دي نه به هم دريغ نه کوو .

دمجاهدينو ترمينځ په دي هکله هم خبري اتري رواني دي چي په يوعبوري حکومت پخپلو مينځونوکي توافق وکړي دنجيب حکومت دختميدونه بعد په کابل کي له رهبرانونه پرته نورکسان دهغه ځاي ونيسي اوبيا په راتلونکي ثابت اسلامي نظام هم سرله اوسه اتفاق وکړي شي اوپه انتخاباتوپخپلو مينځونوکي توافق وکړو په دي باب هم خبر ي اتري رواني دي اوزه نتائجو ته ترزياده حده پوري اميدواريم .

ورورحکمتيار ديوبل ورور پوښتني ته داسي وويل :

زماملاقات له نوازشريف سره ډير مفيداوګټور وو اوموږ وتوانيدلي شويه تفصيل سره خپل نظر هغوي ته توضيح کړو، ترډيره حده پوري زموږ اودهغوي په نظرياتوکي توافق و.

ماخپله فارمولا هغوي ته توضيح کړي او داسي مي محسوس کړي چي هغه ترزموږ دافارمولاترډيره حده پوري عملي، واقع بينانه او دقضيي معقول حل دي خوموږدي ته منتظريوچي پاکستان دحکومت رسمي موقف به په دي باب څه وي .

زه تاسوته تپوس کوم که تاسي زماددي فارمولي په حصه کي څه اعتراض ګوري نوزه حاضريم هغه ته ځواب ووايم که تاسوته معقول اوعملي بريښي نوزه ګمان کوم چي هرپاکستاني سره هم داطرح په پوره تفصيل ياده شي او که هغه په ټولو تفصيلاتو باندي پوه شي نو خامخا به اتفاق کوي .

وروړحکمتيارديوپوښتني په ځواب کي داسي وويل :

هلته به انتخابات دراتلونکي نظام ديواساس اوبنيادپه حيث وي . موږ دي ته ترجيح ورکووچي ددولت رئيس دي يو ...

اوهغه دي مستقيماً له ملت نه انتخاب شي نه دپارلمان نه اوموږ دمتناسبي نمايندګي په اساس دانتخاباتوله لاري ديو منتخب پارلمان جوړيدل غواړو اودي ته ترجيح ورکوو چي پارلمان يووي دي ته ترجيح ورکووچي دسياسي پارټيو شميرکم وي او ددي په ځاي چي محلي منطقوي ،اووړي ، ووړي پارټي وي، په ځاي دي څومحدودسترسترتنظيمونه وي چي دټول ملت ، دټولو پرګنونمايندګي وکولي شي اووړي پارټي منحل شي موږ دي ته ترجيح ورکووچي په راتلونکي اساسي قانون کي داخبره وليکلي شي چي په لمړي انتخاباتوکي چي کومي پارټي لسوفيصدونه کمي رايي ترلاسه کړي نويه راتلونکي انتخاباتوکي به هغه دپارټي په حيث شرکت نه کوي ، زموږ تجربه داده چي ووړي پارټي اکثرا دعدم استحکام اوتشنج باعث ګرځي اووړي پارټي ډيرژر اخيستله کيږي اوچي دوړو پارټيو په ځاي دلويوپارټيو سيستم جوړشي نوداغوره اوبهتره ده .

موږ دي ته ترجيح ورکوو چي ددولت رئيس دي مستقيماً له ملت نه انتخاب شي.

وروړحکمتيار ديوبل پوښتني په ځواب کي وويل :

ټول وګوري چي دملل متحد دسرمنشي طرح غيرعملي ده اوهغه يوناکام کوشش دي نوچي چاددي طرحي په نسبت څه اميدونه هم لرل هغه به نااميده کيږي هغه به بالاخره ديته داضرورت محسوسوي چي په دي کي تبديلي راشي زه ګمان نه کوم چي څوك دي دملل متحد دطرحي په نسبت دغسي پوره تعهدولري چي هغه کي هيڅ نوع تبديلي ته تيارنه وي زه ګمان نه کوم چي هيچادي دغسي تعهد کړي وي .

زه خوداسي اورم چي وايي که دملل متحد دطرحي له لاري دافغانستان مسئله حل کيدلي شي نوټولي بايد داتجربه تکړو، داوته ازمويو زه خودغسي بيانات اورم ماتراوسه پوري داسي بيان نه دي اوريدلي چي هغه دي قسماً تعهدکړي وي ، چي ماآخري فيصله همدغه ده چي دسيوان له لاري دافغانستان مسئله حل کيږي .

وروړحکمتيار يوي پوښتني ته داسي ځواب ورکړ :

موږ دالله (ج) په امداد داجهادپيل کړي اودهغه په امداد به جهاد ته ادامه ورکوو ، تاسويه وګوري چي موږ دامداد دبندښت سره ، سره به پرکابل باندي ديوي لويي حملي توان لرو . پاکستان سره چي دافغان قضيي په ارتباط څه امداد شوي تاسوټول خبرياست چي هغه بندشوي .

وروړحکمتيارديوي بلي پوښتني په اړوند وويل :

زه خوتراوسه پوري په پاکستان کي يم دپاکستان اودختيځي آسيااودمرکزي آسيا دملکونو ترمينځ که څوك غواړي رقابتونه ختم شي نوبايد دنجيب حکومت لري شي جنګ پاي ته ورسيږي او سوله قايمه شي .

زه دي ته ډير حيران يم چي آيا غربي هيوادونه په دي توانيدلي شي، چي دحقايقو په خلاف يومعکوسه خبره په ځينوکسانوومني، اووايي چي دنويوآزادشوو جمهوريتونو ترمينځ نجيب نه بلکي مجاهدين حائل دي .

په داسي حال کي چي کانګرس مينان دامريکا په صريحو الفاظو وايي که پاکستان ،ايران اوترکيه نوي آزادشوو جمهوريتونو سره يوشي ددي نه يولوي خطرايجاد کيږي اويوقوي اسلامي بلاك جوړيدي شي بايد ددي بلاك دجوړيدو مخنيوي وشي، هغوي غواړي چي په افغانستان کي دمجاهدينو حکومت رانشي په دي ترتيب دهغه بلاك دجوړيدومخنيوي وشي .

وروړحکمتيار ديوي پوښتني په هکله داسي وويل :

داهم يوښه سوال دي چي زه بايد دهغه ځواب ووايم . له موږ نه په دي هکله تپوس کيږي چي آياتاسو نجيب ديو فاتح په حيث مني . آيا هغوي ته ددي حق ورکوي چي په راتلونکي انتخاباتوکي شرکت وکړي . موږ وايوچي ايس مسئله داده چي دنجيب حکومت په ځاي دي يوقابل قبول حکومت راشي موضوع داده چي کله په دي څلوروفارمولو باندي توافق راځي، عبوري حکومت ته اقتدار انتقال شو، اوربند تأمين شو، دانتخاباتومرحله راورسيده بياهلته زموږ نه تپوس وکړي

۳مخ

دمسئلي عملي حل دادي چي ان شاءالله ويرژربه دنجيب حکومت دمجاهدينو په لاس رانسکورشي

ازخصوصیت های رمضان

قسمت دوم

شهراني

طوریکه پیشترگفتم قرآنکریم درین ماه مبارك نازل شده ودلیل آن نیز تقدیم گردیدبدرین بخش مي خواهم که مناسبت نزول آنرادررمضان بیان کنم :

چون کلام الهي درنهایت پاکي وقداست قرار داره، باید وقت وزمان نزول آن نیز پاك باشد تاکه ظرف ومظروف باهمدیگرمطابقت داشته باشند. طوریکه گفتیم چون رمضان درنزدخداقدرواهمیت زیادي داره، بنابرآن درعلم وحکمت قدیمي الهي مناسب ترین اوقات همین رمضان المبارك بود .

به عین دلیل است که دیگر کتب وصحایف خداوندي بدیگرپیغمبران علیهم السلام نیز درین ماه نازل شده است امام احمدابن حنبل ازواثله ابن اسقع روایت میکندکه حضرت رسول الله (ص) فرمود: صحف ابراهیم علیه السلام دراول ماه رمضان وتورات برحضرت موسي درششم رمضان وانجیل بحضرت عیسي درسیزدهم رمضان وقرآن کریم دربیست وچهارم رمضان نازل شده است . واز جابرابن عبدالله روایت شده که زبوربه حضرت داود درروز دهم رمضان نازل گردیده است ازهمین سبب است که این ماه راماه قرآن هم مي گویند تلاوت قرآن درین ماه نسبت به ماه هاي دیگر هم بیشتر بوده وهم داراي ثواب زیاد تر است . ازین سبب اصحاب کرام وسلف صالح درین ماه قرآن کریم را زیادترتلاوت مي کردند که هم در نمازوهم درغیرآن ازفیض قرآن بهره مندمي شدند چنانچه ابن شهاب زهري درباره ماه رمضان مي گوید که آن ماه تلاوت قرآن وطعام دادن به فقراء ومساکین است وازامام مالك نقل مي کنند وقتیکه رمضان داخل مي شد، حتي خواندن حدیث ودیگر علوم راترك مي کردو ازروي مصحف به قرائت قرآن مي پرداخت .

چون قرآن کریم همه یکبارنازل نشده وبه دفعات واوقات مختلف نازل شده بنابران تاوقتیکه حضرت رسول الله (ص) حیات داشت درهررمضان حضرت جبرئیل به امرخدا همان قرآن نازل شده را به حضرت رسول الله (ص) مي خواند وحضرت رسول الله (ص) آنرادوباره به حضرت جبرئیل بتکرارمي خواند ودررمضاني که بعدازآن رسول الله (ص) وفات کرد، این معارضه قرآن دوبار صورت گرفت واین عرضه وخواندن دراحادیث بنام معارضه قرآن یادمي شود. خداوند مارا هدایت دهدکه همیشه به تلاوت قرآن کریم مشغول باشیم، مخصوصا درماه مبارك که بنام ماه قرآن یاد شده است .

قرآن کریم باید بامراعات آداب وشروط آن تلاوت گرددکه ازجمله آداب آن اخلاص نیت براي خدا است زیراکه تلاوت قرآن ازعبادات جلیله ومهم است وخداوند درباره اخلاص مي گوید: فاعبدوا الله مخلصین له الدین ، یعني خدارا درحالي عبادت کنید که نیت تان راخالص براي خدا گردانیده باشید. وحضرت رسول الله (ص) مي فرماید: قرآن را بخوانید ودرخواندن آن خاص رضاي اوتعالیٰ راطلب کنید .

وهم چنان حضورقلب تدبر وتفکر درمعاني آن ازجمله آداب آن است که ازآن خضوع قلبي پیداگردیده وانسان به مفاهیم آن پي میبرد . وهکذا باید که شخص خواننده باوضوباشد ورویش رابطرف قبله بگرداند که تعظیم احترام قرآن بجاي گردد وباید قرآن که کلام مقدس وپاك است درجا هاي ناپاك ونامناسب خوانده نشود. هم چنان درحالیکه مردم بآن گوش نمیدهند ویا دروقت قرائت خاموش نمي نشینندباید قرآن مقدس را به آواز بلند قرائت نکنند ولازم است که پیش ازقرائت اعوذ بالله رابخواندتاکه شیطان ازاطراف وي دورشود . تادروقت قرائت دردل وي وسوسه نیانداخته واورا ازصحیح خواندن وتفکر وتعمق درمعاني آن بازندارد، واگرازاول سوره مي خواند بعدازاعوذ بالله ... بسم الله راهم بخواند واگرابتداي قرائتش ازاول سوره نبوده باشد، پس لازم نیست که بعدازاعوذ بالله بسم الله راهم بخواند واگر بخواند کارخوب کرده است .

وازجمله آداب قرآن ، به خوش آوازي خواندن است، زیرا امرحضرت رسول الله (ص) است که مي گوید ؛ قرآن رابآواز خوب وخوش بخوانید. ودرحالیکه لازم نبوده باشد قرآن رابآواز بلند نخوانید وباید که قرائتش دیگران را اذیت نرساند .

٤ - ماه لیلة القدر :

ازفضایل وامتیازات دیگرماه رمضان این است که درآن شب قدراست که عبادت کردن درآن ماه بهتروبلندترازهزارماه است اگراین هزار ماه بسال تبدیل شود زیادترازهشتادوسه سال مي شود، پس کسیکه شب قدررا دریافته ودرآن ازروي اخلاص ، صداقت وازصمیم قلب عبادت کنداین یکشبه عبادت درنزدخدا داراي چنان ثواب وپاداش است که زیادتروبیشتر از اجروثواب عبادت هشتادوسه سال وچهارماه مي باشد .

درروایات است که بعضي ازاصحاب کرام نزد حضرت رسول الله (ص) آمده اظهارداشتندکه اي رسول خدا عمرامت هاي سابق نسبت به عمرمازیاد بود بنابرآن آنهاتوانستند که خداوند را زیاد ترعبادت نمایند ومستحق ثواب بیشترگردند، اي کاش که عمراین امت نیز زیادمي بودکه ماهم خداوندرا زیادترعبادت مي کردیم وحقوق بندگي رابجاي مي کردیم وثواب واجرزیادتري رامستحق مي شدیم ، وهم چنان درروایات دیگري است که اعمارامت هاي سابق به جناب رسول الله (ص) نشان داده شدکه نسبت به عمرامت آن زیادتربود، دردل آن جناب خطور کردکه اگرعمراین امت زیادمي بودکه خداوند را زیادتر عبادت کرده واجروثواب زیادترمي گرفتند. این بودکه درجواب آرزووخواسته ایشان سوره لیلة القدر نازل شدودرآن براي این امت بشارت داده شد که شب قدرکه دررمضان است واکثراً درشب هاي ده اخیر آن مي آید عبادت کردن درآن شب داراي چنان اجروثواب است که زیادترازثواب عبادت یکهزارماه است .

اصحاب کرام وقتیکه این سوره را اززبان مبارك حضرت رسول الله (ص) شنیدند از خوشي وشوق زیاد درهررمضان کوشش مي کردندکه این شب رادریافته ودرآن به عبادت خالق یکتابپردازندوباینطورقلت عبادت شان راکه ازقلت عمرشان نشئت مي کرد تلافي وجبیره مي نمودند .

حضرت رسول الله (ص) درباره لیلة القدرمي فرماید: که لیلة القدررا درشب هاي ده اخیررمضان جستجو کنید... ودرروایات وآثار دیگري است که اغلب درشب هاي طاق ده اخیرواقع مي شود .

امام احمد بن حنبل (رح) ازعباده ابن صامت به تائید این مطلب حدیث را روایت میکندکه وي ازحضرت رسول الله (ص) راجع به لیلة القدرسوال کرد آن جناب درجواب فرمود: لیلة القدر دررمضان است وآنرا درشب هاي طاق ده اخیر رمضان جستجوکنید . درشب بیست ویکم ، بیست وسوم ، بیست وپنجم ، بیست وهفتم ، بیست ونهم ویادرآخرین شب رمضان .

چون لیلة القدردر ده اخیر رمضان واقع مي شود بنابران قراراحادیث، حضرت رسول الله (ص) ده شب اخیررا کاملا به عبادت تخصیص داده واززنان کناره مي گرفت وطوراکثر درمسجد اعتکاف نشسته وبه عبادت خدامشغول مي بود .

امام احمد ابن حنبل ، امام ترمذي ، نسائي وابن ماجه از عائشه صدیقه روایت میکنندکه وي گفت اي رسول خدا ، اگرمن لیلة القدر را دریابم درآن چه بگویم ؟ آن جناب برایش فرمودکه بگو: اللهم انك عفو تحب العفو، فاعف عني، اي بارخدایا توعفو کننده خطاهاوگناهان هستي وعفو وگذشتن ازگناه رادوست داري بنابران مراعفوکن وازگناهان من درگذر .

٥ - ماه عبادت :

این ماه ، ماه عبادت وریاضت است که علاوه برروزه داشتن ازطرف روز، ازطرف شب نیز تراویح براي مسلمانان سنت گردیده که آنراهم مي توانیم ازفضایل واختصاصات این ماه حساب کنیم ، نماز تراویح درشب هاي رمضان به تعداد بیست رکعت نمازباجماعت وطوراغلب باختم قرآن عظیم الشان اداء کرده مي شود وعلاوه برآن نمازوترنیز درآن باجماعت اداء مي گردد، درحالیکه دردیگراوقات غیرازنمازفرض، دیگرنمازها بجماعت اداء نشده بلکه طورانفرادي اداء مي گردد، حتي که گزاریدن نوافل وسنن درخانه وخلوت خانه بهتروخوب تراست ، مگر دررمضان سنت تراویح هم چنان نماز وتر به جماعت اداء کرده مي شود .

چون این ماه ، ماه مبارك وافضل وبرتر است بنابرآن ثواب عبادات ، طاعات واعمال خیر ونیکو درین ماه نیز زیادتراست . علماء مي گویندکسیکه درین ماه فرض ازفرایض الهي راانجام بدهد مثل این است که دردیگرماها ده فرض راانجام داده باشد یعني ثواب آن اعمال باندازه اجراي ده فرض درغیرماه رمضان است واگرکسي یکي ازسنن ومستحبات رادرآن ماه اجرا کند مثل این است که دردیگرماهایك فرض راانجام داده باشد .

طوریکه ثواب وپاداش اعمال نیك وپسندیده درآن زیاد است گناه وارتکاب اعمال نامشروع نیزبزرگتروسنگین تراست . مثل اینکه دزدي وسخن دروغ درهرجاي گناه وحرام است ، ولیکن کسیکه درکعبه ویامسجد این دوفعل حرام رامرتکب شود جزاي آن سنگین تراست ،بنابران برمسلمانان لازم است که درین ماه مبارك به اطاعت وعبادت خداوند بیشتر مشغول ونسبت بهاوقت دیگردرآن زیادتربه توبه واستغفار وندامت وپشیماني ازاعمال بدونامشروع بپردازند تاباشد که به یمن وفضیلت آن خداوند گناهان ایشان را مغفرت نموده وبرایشان درآینده توفیق بدهدکه عبادت واطاعت شریعت رازیادترنمایند وازگناهان وارتکاب اعمال خلاف شریعت ازقبیل دزدي، دروغ ، زنا، شراب نوشي وعده خلافي ، منافقت ، حرام خوري، قمار، اذیت دیگران ، مردم فریبي و.. اجتناب نمایند .

ادامه دارد

دژبي انجمن جوړیدل اوتشو یشونه

ننګیار

داواقعیت اوس هرچادرك کړي چي که په افغانستان کې دمجاهدینو په لاس یوسوچه اوقوي اسلامي حکومت جوړشونو افغانستان به نه یواځې دسیمي یوقوي اوغښتلي هیوادوي بلکه دابه دټولو مسلمانانو اوخصوصا اسلامي تحریکونو دپناه ، مرستي او روزني مرکزوي اوټولو اسلامي هیوادونو دګوکور، سنګراومدرسي حیثیت به ولري .

همدارنګه به په افغانستان کي دیوه قوي اسلامي حکومت منځ ته راتګ په سیمه ایز واونړیوالو مسایلو کي مهم رول ولري اواوس چي دمرکزي آسیا داسلامي جمهوریتونو په آزادي پسي کوم بدلونونه راروان دي اودسیمي اونړي نورهیوادونه تري دګټي اخیستو هڅه کي دي، دافغانستان رول دیوره اهمیت وړدي، نوهمداسبب دي چي نړیوال کفر اوحتي د سیمي هیوادونه پدي هڅه کي دي چي په افغانستان کي یوقوي اوخپلواك اسلامي حکومت رامنځ ته نشي .

ددښمنانو داهیله هله پوره کیداي شي چي یاخویه افغانستان کي لاسپوڅي اوکمزوري حکومت قدرت ته ورسیږي اویاخداي (ج) مکړه تجزیه اوټوټې ټوټې نشي. ترکومه ځایه چي دلاسپوڅي اومزدورحکومت خبره ده نوداله امکانه وتلي ده ، ولي چي دافغانستان مجاهد اوتوریالي خلك په هیڅ صورت کي لاس کینولي رژیم قبلولاي نشي اوپدي باب یې تراوسه ددښمن ټولي توطیې له ناکامي سره مخامخ کړي دي .

پاتي شوه دتجزیي خبره ، نوددي دبریالیتوب امکان هم ډیرکم دي اوانشاء الله چي زمونږ هوښیاراومؤمن خلك به هیڅکله دخپل ګران هیواد دیوي لویشتي ځمکي په بېلولو هم راضي نشي . که دافغانستان تیرتاریخ وګورو دابه له ورایه وبینوچي هروخت داسي هڅې شوي خونتیجه یې منفي اوناکامه ختلي، لاچي ددښمن دي هڅوافغانان مجبوره کړي چي دخپلي توري اوایمان په زورله پولو واوړي اودافغانستان دخاوري دښمنان په خپلوکوروتو کي وځپي اودغه پوچ خیال یې له سره وباسي .

دافسوس ورده چي پرکفاره برسیره دسیمي بعضي هیوادونه هم زمونږ دهیواد دتجزیي اوملي وحدت دختمولو خوبونه وینې . پداسي حال کي چي یوقوي اوخپلواك اسلامي افغانستان به تل ددوي دملاتړلي ووړد اوپه سیمه کي دیوه محکم پل حیثیت ولري .

ددغه ډول ناځوانمردانه هڅواثارهله ښکاره شول، کله چي دسني اوشیعه خبره راپورته شوه خو له نیکمرغه زمونږ دشیعه ورونو دهوښیارتیا اواسلامي تعهد له امله دغه حرکت په نطفه کي شنډ کړاي شو اوافغانستان له فتني نه وژغورل شو. پدي پسي په کونړکي دمذهبي تعصب اورته لمن ووهل شوه او له افغانستان نه دکونړدبیلولو آوازه ګرمه شوه ، خوداتوطیه هم دکونړ دمسلمانانو اوهوښیاروخلکو دهوښیار تیاله امله ناکامه اووسوا شوه .

دمذهبي تعصب دراپارولو اودهغه په لرکي دافغانستان دتجزیي په ناکامو توطیو پسي بیا هم ماجراغوښتونکي اواسلامي افغانستان دښمنان غلي نشول ، بلکه داځل یې دسیمه یزیشي اوقومي تعصب په راپارولو سره دافغانستان دویشلو اوټوټې کولو په ناوړه کارلاس پوري کړچي له دي لاري دیوقوي اسلامي افغانستان دجوړیدو مخه ونیسي .

په تهران کي دسیمي په سویه دفارسي ژبیو دانجمن جوړیدل اوپه هغه کي دتاجکستان او ځینو جهادي ډلوغړیتوب داتشویشونه ضرورراپورته کوي چي دابه دافغانستان په راتلونکي وپرینداثر وغورځوي . ځکه کیداي شي چي دغه ډول حرکتونه به دنورورژبو ویونکي هم دیته وهڅوي چي دغسي سیمه ایز ځانګړي انجمنونه جوړکړي اوپه سیمه کي دژبني تعصب په راپورته کیدو سره داسلامي اخوت مزي وشلوي اودسیمي ټول اسلامي هیوادونه ټوټې ټوټې اوکمزوري کړي، ولي چي په دي ټولو هیوادوکي دخو مختلفو ژبوویونکي شته . داکاربه دسیمي نقشه له سره بدله کړي اونړیوال کفرته به په خپله دسیمي واکمني په لاس ورکړي .

په هیڅ صورت کي داډول حرکتونه دمجاهدینو ، جهاد اوسیمي په ګټه نه دي اونه به شي . ځکه یواځې اسلام اواسلامي فرهنګ دي چي ددي هیوادونو اوخلکو دنږدي کیدوسبب کیداي شي اواسلامي فرهنګ په خورولو اوزرغونو لوسره دغربي وراسته فرهنګ مخه نیول کیداي شي نه دفارسي اویاکومي بلي ژبي، دفرهنګ په اساس ، بیاکه ریښتیاژبوداصالت خبره وي نوعربي ژبه ترټولو سوچه اوغني ژبه ده ، ځکه دقرآن اوسنتوژبه ده ، باید اسلامي امتونه دعربي ژبي په وسیله نږدي کړاي شي نه دفارسي یابلي ژبي پواسطه .

بیاهم که چیري دټولو جهادي تنظیمونو په رایه اوخوښه کوم تنظیم بالاشخاص دغه انجمن ته معرفي شوي واي اوغړیتوب یې حاصل کړي واي، ځه پروانه کوله خوداسي چي دټولو جهادي تنظیمونودمشوري اوراییي پرته یکي محدودي ولي برخه اخلي داویره قوي کوي چي خبره داسي نه ده لکه چي دوي یې توجیه کوي، بلکه دا دهغه یوپلان شوي حرکت لومړي قدم دي، چي دافغانستان پرراتلونکي به ډیربد اثروغورځوي.

" پښتو" او "دري" زمونږملي ژبي دي اودافغانستان وګړي یې په ویلو افتخارکوي، خودومره هم دقدر اواهمیت وړنه دي چي داولسونو دنږدي کولو وسیله وکتل شي همدارنګه نوري ژبي .

زمونږ دپیوستون ، وروري اواتحاد یواځې یوه رشته ده اوهغه ده " اسلام " داسلام په بنیادبه دوستي کوو اوداسلام په بنیادبه دښمني اوداموایمان دي چي دټولو شیطاني فرهنګونو دمختیوي لپاره یواځې اویواځې اسلامي فرهنګ کافي دي اوبس .

دافغانستان مؤمنو خلکوداسلام لپاره پاخون کړي ودداسلام لپاره یې قرباني ورکړي ، نوځکه چي اسلامي حکومت جوړشوي ، وي اواسلام حاکم شوي نه وي په بل هیڅ شي به قانع نشي . همدارنګه په هیڅ قیمت به دافغانستان تجزیه منلاي شي.انشاء الله دافغانستان تاریخي دښمنان به داارمان ګورته یوسي .

نه افغانیم ونی ترك وتتاریم
چمن زادیم وازیك شاخساریم
تمیزرنګ وبوبرماحرام است
که ماپرورده یك نوبهاریم

دسرمقالي پاتي برخه

اوبل نوم دقرباني دربښتینوواړثانو دتاکلي هدف دانحراف زیارګاله شي، اوپه وچ زوږ اوسپین سترګي پري وارداتي اومزدوري طرحي وړتپل کیږي ، چي دعملي کیدو هیڅ امکان یې نشته . په اسلامي هیوادونوکي داسلامي تحریکو توظهوراو مقاومت نړیوال کفریدي ویرولي، چي هرچیرته به یې پوځي اواقتصادي منافع دهمدوي له خواچیلنج شي، دخلیج دجنګ پروخت ولیدل شو، چي داسلامي هیوادونو لاسپوڅي حکومتونه یوځوا، اواسلامي تحریکونو بیا بل لوري ټوله نړي دامریکا پرضدتوپاني کړي وه . اوهمداویره ده چي دآسیا په دفاعي کانفرانس کي دامریکا ددفاع دوزارت مرستیال دحفظ ماتقدم په ډول څرګنده کړه ، چي باید په آسیا کي امریکایي پوځونه پخپل حال وساتل شي، چي بیا ځوك دامریکا یې پوځ کموالي کمزوري ونه ګڼي . ځوکه په غوروکتل شي، نوتردي شیطاني پردي لاندي پټ جارحانه اهداف به راڅرګندیږي ، اوهغه داچي امریکاپه آسیا کي امن په پوځ راولي، اوپدي توګه دیوه نوي ښکیلاکي سیستم په توبڼ دآسیا په اقتصاداوشتمنیو دخپلې اچولو پلان ګذاري کوي . خودامریکا دداډول حرص ترڅنګ باید داهم په پام کي ولرو، چي یواځې پوځي ځواك دایللو اوتیولو لپاره کافي ندي، ځکه که داسي وي ، نودافغانانو اوسري امپراتوري تابرابره جنګ به دکمونیزم تله درنه کړي وه . موږ پوهیږو، چي نړیوال کفر په داډول اقدام یواځې دنړي امنیت اوسوله چیلنجوي ، چي پخپله هم له دي کلیې نه مستثني کیدلي نشي .

اودا اوریخپله دخپل ځان لپاره بلوي ، چي خامخابه یکي سوځیږي ځکه له ادمه تردي دمه تاریخ هم شاهددي، اوموږخوبیا دخپل جهاد (افغان ، انګلیس) او(افغان ، روس) ترمنځ دغورځوپرخوشاهدان یو، چي دچا په ګټه اودچاپه زیان پاي ته ورسیدل . نوکه اوس دنوي نړیوال نظام شیطاني طراحان دخطرهر ځومره زنګونه غږوي، لانړیواله کرکه اودمقاومت جذبه راپاروي . او بالاخره به دولسونو اوپرګنو دمقاومتونو په پښوکي قرباني کیږي ، خوددي ترڅنګ باید اسلامي امت له سره پخپل تشکیل اوتنظیم غوروکړي ځکه دنوي نړیوال شیطاني نظام دجارحیت مخه همدوي ته ده ، تساهل ، عواطف اوګوشه نشیني که هرڅومره وي، خوبومقدماتي ارزښت به ولري، مګربه انتهاکي دښکیلاك له اسلام دښمنوپلانونونه په امن پاتي کیدل هیڅ امکان نه لري، نواوس که دچاخوښه وي اوکه نه ، خامخا به دنوي کافرانه نظام په وړاندي ودریږي ، اوکه نه په هرصورت به پري دفلسطین ، کشمیر اوداراکان ناخوالي تکراریږي . ان شاء الله راتلونکي دمقاومت پیړي داسلام ده ، دغتني ترښیږي تابودي پوري جنګ ایماني مسئولیت دي، اوخداي (ج) دځمکي خلافت هغه چاته ورکوي، چي نیکان وي .

محتویات قرآن

بقلم عبدالمعبود "سراج"

١- عقائد : درقرآن آیت هاي است که انسان را به عقائد اسلامي دعوت میدهد وآن عبارت ازیقین واعتماد است به وجود خداوند جل علي شانه فرشتگان ، پیامبران ، روزقیامت قضاوقدرالهي " (خیرباشد یاشر) وزنده شدن بعدازمرگ واین عقیده دربین ایمان وکفریك حد فاصل است .

٢- اخلاق وآداب : قرآن به هرفرد مسلمان امرمیکندکه اخلاق وآداب پسندیده داشته وخودرا بزیورکمالات وفضائل آراسته کند زیراکه سعادت وکامیابي فردواجتماع به اخلاق حسنه مربوط است . کسیکه واجد اخلاق حسنه باشند در نزد خداوافراد اجتماع محبوب ومحترم مي باشد .

٣- تدبروتفکر : درقرآن آیت هاي است که انسان رابه تدبروتفکردعوت میدهد واورامتوجه میسازدکه درموجودات وکائنات ازتفکروتدبرکاربیگرد وازرفاه، اسرار ورموز خودرا باخبرسازد وخودرا بحق وواقعیت واقف گردانیده درمسیرحق روان شود .

کسیکه درکائنات تفکر نمیکنند وهمیشه ازتقلیدکورکورانه پیروي مي نمایند قرآن ، همچو اشخاص رانکوهش کرده است .

٤- قصص : درقرآن، قصص پیشینیان ذکرشده ، که مردم ازمطالعه این قصص به نتائج احوال واعمال صلحاء ومفسدین ادوارماضیه واقف میگردند وازطرزالعمل آنهاپندوعبرت میگیرند .

٥ - بشارت - تخویف - وعد - وعید :

درقرآن ، آیات بشارت ، تخویف ووعدووعید موجوداست . هرکس درزندگي مرتکب اعمال صالحه ونفع رساني بمردم گردید، مژده اجرنیك وثواب الهي باومتوجه میشود .

٦ - کسب وعمل : آیت هاي متعددي درقرآن پاك نازل شده که انسان هارا بطرف کسب وعمل وکاردعوت میکند وبهرفرد امرمیدهدکه روزي وضروریات زندگي ومایحتاج خودرا ازراه کسب حلال وعمل خوب وعرق جبین بدست بیاورد .

٧- معاونت وهمکاري : درقرآن به صاحبان عقیده اسلامي رهنمائي شده است که هرکس باندازه قدرت وتوان مالي خود بهمراه، فقرا ومحتاجان ومستمندان وکسانیکه کار کرده نمیتوانند کمك هاي مالي ومعنوي [illegible] ورکن زکوة وصدقه [illegible] شود ویکسانیکه کمك میشود [illegible] شود وکمك کننده درمقابل [illegible] ازکسي امید معاونت نداشته باشد. همین قسم هرمسلمان مکلف دانسته شده است که باهمنوعان خود علاوه ازکمك مادي مساعدت هاي معنوي نیزنماید و همیشه طرفدارحق وواقعیت باشد وازمرتکبین ظلم ومعصیت حمایت نکند .

٨ - علاقه ورابطه : درقرآن آیاتي هم [illegible] که انسان بایستي همیشه باپروردگارخود رابطه خاص داشته باشد ودرهروقت ویرا ناظر اعمال خود بداند روابط اجتماعي راباهمنوعان قطع نکند وازهرگونه کمك ومعاونت بدیگران کوتاهي نورزد .

٩ - سلام وامنیت : درمتون این کتاب مقدس آیاتي هم است که درامورآداب معاشرت ومسایل اجتماعي ونتائج سوء ظلم وتعدي بحث میراندومیگوید : تاوقتي که حقوق مردم محترم شمرده شده وبالاي یك دیگر ظلم وتعدي نه کنند آتش فتنه وفساد خاموش است . وامنیت ورفاه وسعادت وسلامت مردم دستخوش فتنه وفساد وتاراج نمي شود . عدهٔ ازآیات معرف معرفت ، روحانیت ، حکومت سالم اسلامي ، سیاست ، ارتقا ، مدنیت ، تزکیه نفس، تنویر قلب واذهان ومنادي حفظ شرافت انساني است که عوامل حصول سعادت دنیاوآخرت میباشد .

######

خبرورزشي

روزیکشنبه مورخ ۱۱ر۱۲ر۱۳۷۰

مسابقهٔ دوستانه بین تیم فوتبال لیسه سیدجمال الدین بخش نهاري وتیم باختر مربوط کمپ مدینة المسلمین صورت گرفت درنتیجه مسابقه ٤ مقابل صفر به نفع تیم باختر خاتمه پذیرفت.

دافغانستان دتجزیي

چي کوم فاتح په انتخاباتو کي شرکت کولي شي، زمونږ دریغ دادي چي کوم فاتح موجودوي هغه به په انتخاباتوکي شرکت کوي، له موږ نه دي ځوك ددي تضمین نه اخلي چي کله نجیب له اقتدارنه لري شونو کیدي شي تاسو به هغه دیوفاتح په حیث ومني موږ دهان په هکله دااطمینان دهي نه غواړو چي حزب اسلامي دي ځوك دیوسیاسي پارټي په حیث ومني . موږ په خپله ځان کاندیدوو، که نجیب ددغسي یوسیاسي پارټي په حیث پاته شي چي هغه په انتخاباتو کي شرکت وکولي شي نو هغه به خپل وجود په خپله کاندیدوي زمونږ نه دي ځوك ددي خبري تضمین نه اخلي .

زه باید یو واقعیت تاسي ته توضیح کړم چي هغه داچي ددي خبري هیڅ امکان نشته چي دنجیب پارټي دي پس له هغه نه چي نجیب داقتدارنه کناره کیږي دیوسیاسي قوت په حیث پاته شي ، هغه هیڅ مستقبل نه لري، هغه هیڅ چانس نه لري .

زه دادیو واقعیت په حیث تاسوته وایم نه دیوشرط یاخواهش په حیث .

له کست نه پلي کوونکي : عبدالهادي « نیازي »

دبوسینا هرزیگوینا په جمهوریت کي ریفرندم پاي ته ورسید

یوګوسلاویا: دکب ۱۱ نیټه:

ریپوټونه وایي چي دیوګوسلاویا دبوسنیا هرزیګوینا په جمهوریت کي دخپلواکي د پیشنهاد په باب درایه ګیري په اوله ورځ لږ ترلږه دوه تنه وژل شوي دي. ریپوټ وایي دغه دوه تنه مرکزي ښار تراونیك کي وژلي شوي دي. دهم په یوي چاودني کي په یوبل ښارکي هم درایي ګیري یومرکز تباه کړي دي. مګرڅوك په کښي نه دي ژوبل شوي.

مسلمانان اوکروتان چي ددغه جمهوریت د دریو نه دوه برخي نفوس تشکلوي غواړي چي دیوګوسلاوي دهغه فدراسیون نه چي سربیان په کښي اکثریت دي بیل شي .مګر ددي جمهوریت سربیان چي خپلو اکي نه غواړي وایي چي هغوي به په دغه ریفرندم کي برخه وانخلي.

پرون دغه ریفرندم پاي ته ورسید ،هیله کیږي چي اکثریت خلك به دخپلواکي په پلوي رایه ورکړي.

تردي وړاندي ، کروشیا، سلوانیا او مقدونیي خپلواکي اعلان کړیدي.

دراثرسرنگوني یك قهوه خانه دربیت المقدس شرقي، تعداد کشته گان به ۲۷ نفر رسیده است

بیت المقدس - ۱۱ حوت :

دربیت المقدس شرقي عرب نشین عمله نجات مصروف جستجوي اجساد اززیرمخروبه هاي یك قهوه خانه اي اندکه روزقبل سرنگون گردید. مقامات معتقداندکه درحال حاضرتعداد تلف شدگان به بیست وهفت نفررسیده واین رقم روبه افزایش میباشد لغزش گل درسقف این قهوه خانه که چهل سال قبل اعمارشده بودباعث سقوط عمارت گردید .

رئیس بلدیه گفت : این بدترین فاجعهٔ تعمیراتي درتاریخ معاصر بیت المقدس است .

اعلان

دالفتحي دفرقي نمایندګي څلور عرادي مستعمل پك اپ موټر ونه څرڅوي اخستونکي دي ژرترژره دپاره چنار دالفتحي دفرقي نمایندګي ته ورشي اودپلورني دهئیت سره دي خبري وکړي.

منته

وروور سمیع الله " عصمتیار " دناصر باغ ددارالایتام معلم چي یوه ماشومه یې په حیات آباد کي دحضرت هاجري بي بي دمدرسي دلومړي ټولګي ځنګه لادرکه شوي وه .

نوموړي ماشومه زمونږ یومسلمان وروور چي خپل نوم یې هم ندي معرفي پیداکړي زمونږ کورته راوستلي . موندده ددي اسلامي وجیبي له سرته رسولو نه ډیره منته کوو اوغواړو چي له ده سره له نږدي خبري وکړو که دي زمونږ سره لیدل غواړي نوپه ۸۱۱۰۴۸۰ تلیفون دي زمونږ سره تماس ونیسي والسلام .

دنوم بدلول

وروورخان محمد دحاجي غازي محمد زوي دپکتیا ولایت دځاځیو ولسوالي دداده خیلو قوم دپرېلوټ دکلي اوسیدونکي چي اوس دکرمي ایجنسي د سدي دتندو په لمري نمبرکمپ کي دنورالمدارس دمدرسي طالب العلم دي خپل نوم په فدامحمد " درویشیار " بدل کړي دي.

١- وروور محمد عظیم دمحمد ظریف زوي دورسك نمبر (٢) دتعلیم القرآن مدرسي د (٦) ج ټولګي زده کونکي خپل نوم په عبدالوهاب " توحیدیار " بدل کړي .

٢- میراجان دعبدالحنان زوي دلوګر ولایت دمحمد آغې ولسوالي دکتب خیلو کلي اوسیدونکي درشیدیه دارالایتام د (٦) الف زده کونکي خپل نوم په حفیظ الله "ناصري" بدل کړي.

٣- محمد عاشق دمحمد عثمان زوي دلوګر ولایت دمحمد آغې ولسوالي دهارون خیلو کلي اوسیدونکي درشیدیه دارلایتام د (٦) ټولګي زده کوونکي خپل نوم په نصرت الله بدل کړي.

٤- لاجمیر دوارث خان زوي دوردګوولایت دسیدآباد ولسوالي دجغتو علاقداري دغوزیي کلي اوسیدونکي چي اوس درشیدیه دارلایتام په (٦) ټولګي کي زده کړه کوي خپل نوم په عبدالرحمن " شهیدزي " باندي بدل کړي.

٥- پوښان دمنورخان زوي دننګرهار ولایت دکامي ولسوالي دده غازي کلي اوسیدونکي اودرشیدیه دارلایتام د (٦) ټولګي زده کونکي خپل نوم په نثار احمد بدل کړي.

تبدیلي نام

برادر خان زرین ولد محمدګل مسکونه ولسوالي قره باغ ولایت کابل فعلاً متعلم صنف ١١ مدرسه عالي شرعي امام اعظم (رح) اسم خودرا به حبیب الرحمن تبدیل نموده است.

برادرکمین خان ولد حاجي برکت الله متعلم صنف نهم دال بخش نهاري لیسه سیدجمال الدین افغاني اسم خودرابه هدایت الله تبدیل نموده است.

برادر محمدحیات ولد بابه شاه مسکونه قریه پجغور علاقه داري [illegible] اول ولسوالي پنجشیر ولایت پروان فعلاً محصل جهاد پوهنتون اسم خودرا به حیات الله تبدیل نموده است.

ارشاد نبوي

کسي را که مرگ دريابد واوتاآن حالت درجستجوي علمي باشد که توسط آن اسلام را احياء نمايد ، دربين وي وپيامبران يك درجه تفاوت دربهشت موجود ميباشد (آن درجه نبوت است)

رواه الدارمي

اخبارجهان

درپنجاب هند طي خشونت هاي جدايي طلبان يازده نفربقتل رسيدند

دهلي ١١ حوت

درپنجاب هند طي خشونت هاي جداگانه بي توسط جدايي طلبان سك ازروز جمعه به اينطرف حداقل يازده نفرکشته شده اند. دربين کشته شدگان همسررهبر چريکها نيز شامل است امارهبر چريکها درجريان تيراندازي متقابل با پوليس فرارکرد.

مبارزين سك درپنجاب براي تشکيل يکدولت مستقل مي جنگند.

دلندن ښارپه مرکزي برخه کي دبم بله چاودنه وشوه.

لندن : دکب ١١ نېټه .

B.B.C راديو خبرورکوي چي په لندن کي يوي چاودني دښارمرکزي برخه لرزولي اويوه ښځه پکي ټپي شوېده . پوليس وايي چي دوي ته خبرداري ورکړشوي وو چي ځانونوالي ته نيردي بم ايښودل شوي دي . تر اوسه پوري چادډغي چاودني مسؤليت په غاړه نه دي اخيستي مګر پوليس خيال کوي چي داداېرلېنډ دجمهوريت داردوکاردي. له دي پېښي څخه يوه ورځ مخکي د ايرلېنډ جمهوريت اردو دلندن داورګاو په مرکزي سټېشن کي دجمعي په ورځ دبم دايښودلو مسؤليت په غاړه اخيستي وو چي دهغه بم په چاودنه کي ٢٨ تنه ټپيان شوي وو.

ايران درسرحد خود باجمهوري ارمنستان بروي دريا پل اعمارميکند.

مسکو ١١ حوت

به گفته راديو مسکو ايران درماه جاري ميلادي گروهي طراح ومهندس به ارمنستان خواهد فرستاد تا مقدمات ساختن پلي رابر روي درياي مرزي ميان دوکشور فراهم آورند.

راديومسکو افزود : ايران وارمنستان موافقت کرده اندکه تااين پل آماده شودو يك پل شناورمعلق دوسري درياي مذکور رابه هم متصل کند. اين موافقتنامه هم زمان باديدارعلي اکبرولايتي وزير خارجه ايران ازارمنستان روزجمعه گذشته در ايران صورت گرفت.

ايران دتيلو دوران شوو تاسيساتو تاوان غواړي

ايران : دکب ١١ نېټه :

دايران جمهور رئيس هاشمي رفسنجاني ويلي دي چي ايران دملګروملتو له سازمان څخه په خليج کي دايران دتيلو دهغوتاسيساتو تاوان غواړي چي وايي دايران او عراق په جګړه کي دعراقي قواوو له خوا وران شوي وو.

ده داخبره هغه وخت وکړه چي په خليج کي دايران پوري له مربوطو جزيرو څخه ښکتنه پاي ته ورسوله .

جمهور رئيس رفسنجاني ووېل چي ايران په وار ، وار دملګروملتو څخه دنوموړي تاوان په باب دخساري غوښتنه کړي خودابې ونه ويل چي ايران څومره تاوان غواړي.

دزائير حکومت ددېموکراتيکو داصلاحاتو ژمنه کړي

زائير دکب ١١ نېټه،

دزائير حکومت دهغي لاري په ترځ کي چي دمخالفينو دکېدونکي مارش دمخنيوي لپاره يې کړي . ويلي چي دديموکراتيکو اصلاحاتو دپاره ملي کنفرانس جوړکړي.

دزائير دولتي تلويزيون وويل چي جمهور رئيس مبوتوسي سيکو اود زائيردملي کنفرانس منشي موافقه کړېده چي دغه غونډه ژرجوړه کړي.

دغه اعلاميه ددېموکراسۍ په پلوي دمارش دکېدونه فقط څوساعته مخکي خپره شوه . دزائير مقاماتو لوړه کړېده چي ددغي مظاهري د مخنيوي له پاره به دټولو قانوني لارو چارو نه استفاده وکړي.

دالبانيا خلك دلوږي له امله بلواوي کوي.

البانيا : دکب ١١ نېټه .

ټن پنځمه ورځ ده چي په البانيا کي ګهرجن خلك دلوږي له امله بلواوي کوي.

خبري رپوټونه وايي لږترلږه يوتن په دغه ناقراريو کي چي د تيرانا په جنوب پلاهاسا اومرکزي ښار پسنجي کي وشوي وژل شوي دي.

په عين حال کي دالبانيا خبري آژانس وايي مقاماتو داورياتيك بحيري د دوريس په بندرکي يوه ولمه خلك چي غوښتل چي د ملك نه په کشتيوکي وتښتي خواره واره کړي دي.

په آتن کي ديونان حکومت په البانياندي غږ کړي دي چي دهغو خلکو دبېپرېده وتښتي چي دسرحد نه اوړي اويونان ته ځي.

دخبرونوله مخي په البانيا کي هره ورځ حکومتي ذخيري دخلکو له خوا چورکېږي.

په سوماليا کي داوربند امکانات زيات شويدي دي

ملګري ملتونه

موګديشو : دکب ١١ نېټه :

دملګروملتونواستازي چي په سوماليه کي داوربند له پاره کار کوي ، ويلي دي چي دي هيله لري چي هغه سختي جګړي به چي په زرګونو خلك په کښي ووژل شول پاي ته ورسېږي.

دملګروملتودعمومي منشي مرستيال پرون په موګديشوکي دملك ددوو جګړه ماروډلودمشرانو سره وکتل او وروسته ئي ووېل چي هغه فکرکوي چي خلك اوس اوربند ته تياردي.

شهادت

دپکتياولايت جهادي قوماندانانو دخوست دلويي ولسوالي داداری چارودسمون لپاره ګډه شورا جوړه کړه

پکتيا دکب مياشت .

دپکتيا ولايت ټولوجهادي قوماندانانو تېره اونۍ د خوست په لويه ولسوالي کي دنوموړي ولسوالي داداري او تنظمي امور ودېنه سمون اوتنظيم لپاره يوه ګډه شورا جوړه کړه .

ددي شورا په باب دافغان نيوز ايجنسي نمايندې مباکي خان له ميرانشا نه خبر راکوي چي دروان کال دکب دمياشتي له پيل څخه دپکتيا ولايت د اوو وړو جهادي تنظيمونو له ٣٥٠ څخه تر (٤٠٠) قوماندانانو پوري دخوست په لويه ولسوالي کي ونو موري ولسوالي لپاره دوالي اودهغه داداري پرسونل دتشکيلاتو په باب سره راغونډ شوي او خپل بحث ئي پيل کړي دي.

دحضرت عبدالله بن عباس دمدرسي په انګړکي يوه شانداره غونډه وشوه

پېښور - شيخ آباد

دتېري يکشنبې په ورځ دکب دمياشتي په (١١) مه نېټه دحضرت عبدالله بن عباس دمدرسي په انګړکي د(افغانستان دوروستيو پېښو اودقرآن عظيم الشان ددوري افتتحاح) ترعنوان لاندي يوه شانداره غونډه وشوه .

پدغه غونډه کي دتعليم اوتربيې رئيس استاد " ذره "اودحزب اسلامي دتعليم اوتربيې رياست څينو منسوبينو ګډون کړي وو.

دغه غونډه دسهار په ١٥- ٨ دمولوي فلاح الدين په وينا پېل او ورپسي دنوموړي مدرسي دتراني ټيم دحق اواز ترعنوان لاندي انقلابي ترانه واوروول شوه ورپسي دتعليم اوتربيې رئيس استاد " ذره " د(قران وګرايش ها به قرآن) ترعنوان لاندي دغونډي برخوالو ته مکمل اوپه زړه پوري معلومات وړاندي کړل.

استاد ذره دخپلي وينا په يوه برخه کي وويل قرآن دمسلمانانو لپاره منشوردي. هغه کسان چي په قرآن کريم باندي عقيده لري. نوهغوي به ددنيا په چارو کي دالهي احکامو (قرآن) اودرسول الله (ص) له ارشاد اتو څخه پيروي کوي.

اوهغه کسان چي دخداي (ج) په آسماني کتاب باوراوعقيده نلري هغوي ددنيا داستعماري اواستکباري قدرتونو څخه پيروي کوي، کله چي زمونږد مسلمانانو مبداء اواساس قرآن دي نو لازم دي چي مسلمانان دقرآن داصولو سره سم عمل وکړي.

ورپسي مولوي محمدشريف دعبدالله بن عباس دمدرسي مدير خپله عالمانه وينا د (په افغان ولس کي دانقلاب نه وروسته مهم بدلونونه) ترعنوان لاندي په تفصيلي توګه دغونډي برخوالو ته واوروله مولوي محمدشريف دخپلوخبرويه يوه برخه وويل له اسلامي انقلاب نه پخوا سياست ، اجتماع ، اقتصاد ، قانون ، تهذيب اوتمدن کي دقرآن احکام په نظر کي نه نيول مګراوس عظيم الشان قرآن داسلامي پاڅون منشوراوامام دي اويه ټولو چاروحاکم. هغه وويل اوس ملت ددين له اساسي مفاهيمو سره اشناشوي دي.

ورپسي ورور رازمحمد انقلابي ترانه واوروله دغونډي په پاي کي مولوي محمد شريف اوقاضي حفيظ الله دنوموړي مدرسي ممتازو شاګردانو ته جايزي ورکړي غونډه د ١٥ :١٢ په شاوخواکي په دعايه وينا سره پاي ته ورسيده .

په خړونډکي دشهيد مولوي فتح الله دحوزي محصلينو يوه درنده غونډه وکړه

دروان کال دسلواغي دمياشتي په ١٢ مه نېټه په خړونډکي دشهيد مولوي فتح الله دحوزي محصلينو يوه درنده غونډه جوړه کړه .

پدي غونډه کي چي دګن شمير کمپونو مهاجرينو ،مجاهدينو علماؤو سپين ږيرواودرسواو ځوانانو ګډون کړی وو اواستادانو برخه درلوده دقرآن عظيم الشان دځو مبارکو آياتونو په تلاوت دقاري نوراحمد لخوا پرانستل شوه .

په پيل کي دهلال بن اميه دمدرسي سرمعلم غلام محمد اوږدوڼاکه وينا وکړه ورپسي دمولوي حبيب الرحمن دليسي استاد انجنير محمد ظاهر د ظاهرشاه دېيا راوستو په باب دخپلو خبرو په يوه برخه کي وويل،ظاهرشاه زمونږ دملت څه چي داسلام پوستر دېښمن دي موټر به هېڅا ته ددي اجازه ورنکړو چي دظاهرشاه فاسد رژيم په موټر تحميل کړي .

بيادحزب اسلامي دجهاد پوهنتون عمومي قوماندان ورور احسان الله دروانو حالاتو په باب خبري وکړي وېي ويل موږ بايد بوازي الله تعالى نه کافي وبولو اوبل په هيچا بروسه ونکړو اوخپل مقدس جهاد ته داسلامي حکومت ترجوړيدو ادامه ورکړو اودخداي (ج) ټولو اوامروته غاړه کېږدو ،هغه زياته کړه موږ ټولو کفري ځواکونو ته په داګه وايو چي زمونږ روان جهاد به نه دظاهرشاه اونه دده په شان د نوروغرب مشربه شخصيتونو پهراوستو معطل شي بلکي ترهغه به مقدس جهاد ته دوام ورکوو. چي په افغانستان کي يو سوچه اسلامي حکومت نه وي جوړشوي .

په آخرکي استاد غلام حسن وينا وکړه دهغه له وينا وروسته ورور احسان الله دمحصلينو سوالو نو ته په زړه پوري ځوابونه ورکړل غونډه دبرخوالو په دعا سره پاي ته ورسېده.

دريك حمله چريکهاي لبناني، سه تن ازعساکر اسرائيلي به هلاکت رسيد

١١ حوت :

چريك هاي لبناني ميگويند دريك حمله غافلگيرانه سه تن ازعساکر اسرائيلي رابقتل رسانيده اند. جنبش مقاومت اسلامي برهبري حزب الله که از ايران طرفداري ميکند گفت : چندين تن ازعساکر اسرائيلي زخمي شده اند .

راديوي اردوي اسرائيل گفت بروزيکشنبه بريك پوسته" عسکري اسرائيل درجنوب لبنان حمله بعمل آمدولي هيچکس زخمي نگرديده است .

دمبارکۍ پيغامونه

دشهادت ورځپاڼي اداري ته دحزب اسلامي افغانستان دامارت لپاره دانتخاباتو په نتيجه کي دوروور حکمتيار دسترېري دترلاسه کولو په وياړ دعبدالرحيم نيازي دليسي مدير، دليسي دټول اداري اوتدريسي پرسونل په نمايندګي دوبردحوزي دتعليم اوتربيې نمايندګي همداراز دشهيد سربلند خان دمدرسي اداري دټولو زده کونکو اواستادانو په نمايندګي دشهيد محمد جان خان دليسي مديريت دليسي په نمايندګي دمبارکي پيغامونه رالېږلي دي اودحزب اسلامي مجاهد اميرته ئي په ټولو جهادي اواسلامي کارونو کي دنوروبرياليتوبونو غوښتنه کړي ده .

ابلاغيه کميسيون امورحج حزب اسلامي افغانستان درسال جاري

عازمين حج بيت الله شريف درسال جاري درارابطه باتهيه اسناد ومراجعه آنان به مراجع مربوط موارد ونکات آتي رادرنظربگيرند .

١ - مراجعين محترم جهت تهيه شناختي پاس، به رياست امورمهاجرين واقع (شاهين تاون ، عقب تهانه ، يونيورستي تاون پشاور) مراجعه نمايند .

٢- مبلغ ....٣ کلدارکه مصارف في نفر حاجي تعيين گرديده ، به کميسيون امورحج، بخش مديريت ارتباط رياست سياسي واقع (تاون ، عقب سپين جماعت ، تعميرسابقه جهادپوهنتون ، ٣٩ پارك رود، يونيورستي تاون پشاور) تحويل ورسيداخذ شود که البته مبلغ فوق الذکرشامل مصارف ذيل مي باشد .

الف : مصارف تهيه پاسپورت وويزه .

ب : قيمت تکت طياره .

ج : قيمت درافت بانکي (خاك پولي) .

د : کرايه مسکن درمکه مکرمه ومدينه منوره .

٣- پس ازتکميل دومرحله فوق الذکروتذکيه رياست تخطيط وتنظيم برادران عازم بيت الله شريف ، همراه بارسيدپول، ده قطعه عکس واصل شناختي پاس باشش قطعه فوتوکاپي آن ، به مديريت ارتباط رياست سياسي به آدرس فوق الذکر الي اخيرماه مبارك رمضان که آخرين روز پذيرش درخواست هاي حج مي باشد ، مراجعه نمايند. البته بعداز تاريخ مذکور هيچ معذرتي پذيرفته نخواهد شد .

٤- جهت دريافت تصديق صحي (کارت واکسين) به آمريت رفاه عامه واقع (ارباب رود، تيوارباب کالوني، يونيورستي تاون پشاور مراجعه صورت گيرد .

والسلام

کميسيون امورحج

دکابل رژيم په

اوکباني مليشي ترمنځ فاصله نوره هم پراخه شوي اوحتي دي سرحدته رسېدلي چي سيدنادري له نجيب سره په مخابره کي هم خبروته حاضرندي .

له بله پلوه دجمعيت اسلامي مشر استاذ رباني په شمال کي دنجيب په ضد دپادوشوومليشو له بغاوت څخه خپل ملاتراعلان کړي اوويلي ئي دي چي دوي له احمد شاه مسعودسره خيلي اړيکي ټينګي کړي ارغواري چي دړژيم دراپرزولو پخاطر له مجاهدينوسره په ګډه کاروکړي همدارازدلوګرڅخه رارسېدلي راپوروونه وايي چي دهلمند دولايت څخه راغلو دجنرال جبار دمليشو اوګلم جمو ترمنځ تيره اوني په پل علم کي سخته خپلمنځي نښته شوي چي دري تنه پکي مړه اوڅلورنورټپيان شويدي .

شهادت
بيانګرعقايد وآرمانهاي حزب اسلامي افغانستان
مؤسس : انجنير"حکمتيار"
صاحب امتياز : حزب اسلامي افغانستان
ناشر :رياستارشادوفرهنګ
سال تاسيس : ١٣٥٧ هجري شمسي
تحت نظرهيئت تحرير
تلفون : ٦٣٧٨٩-٣٠٢٢٤ پشاور
پوست بکس (١٤٦٥) يونيورستي تاون پشاور

په يوي ترافيکي پيښي کي يوکس مړاوڅلورکسه ټپيان شول

ځمکني دکب (١١) مه

دروان کال دکب دمياشتي په ١١ مه نېټه دماښپين په (٢) بجو په جي ټي روډ ځمکنو موړکي ددوو موټرو دټکر له امله يوکس مړاوڅلورکسه سخت ټپيان شول. په ټپيانوکي يوه ښځه هم شامله ده.

دعيني شاهدانو له قوله ويل کېږي چي يو پاکستاني سوزکي موټر چي دځمکنو څخه د پېښور لورته روان وو او دوه تنه نارينه اويوه ښځه پکي سپاره وو دمقابل لوري له خوا دروان واټسن سره چي دوه مهاجرين پکي سپاره وو دځمکنو موړ په کرليج کي وجنګېدل.

پدي پېښه کي دسوزکي موټر چلونکي مړاو ورسره سپورنارينه او يوه ښځه سخت ټپيان شول چي دواټسن موټر چلونکي اوورسره دواړه کسان سرسري ټپيان اودپوليسوله خوا مړي او ټپيان روغتون ته يوړل شول.

دمحصلينو دڅلوروحلقو انتخابي ټاکني وشوي

دانتخاباتو په لړ ي دمحصلينو لخوا دېيلابيلو حلقو دټاکنو په باب دشهادت ورځپاڼي اداري ته رپوټونه رارسېږي دادي په خپل وارسره دڅلوروحلقو انتخابي ټاکني تاسو قدرمنولوستونکو دپېژندګلوي لپاره ځېرو و.

١ - دشرعي معهد دحلقي ټاکني

١- ورورسيدابراهيم دناظم په توګه.

٢- ورور وحيدالله دمرستيال په توکه .

٣- ورور سيدعبدالسميع " مخدومي " دتدوير اجتماعات دمسؤل په توګه.

٤- ورور عبيدالله دارتباط دمسئول په توګه

٥- ورورسيدحفيظ الله دمالي مسؤل په توګه .

٦- ورور محمدنعيم "فروتن" دفرهنګي مسئول په توګه.

٢ - همداراز دسوريل دشهيد محمد عمر"رض" دحلقي ټاکني پداوول اعلان شوي

- ورور شيراحمد دناظم په توګه .
- ورور حاجي رحمن ګل دمرستيال په توګه.
- ورورسيدحکيم دمالي مسؤل په توګه.
- ورور حنيف الله دفرهنګي مسؤل په توګه.
- ورورمحمدالدين دارتباط مسئول په توګه .

٣- دجلوزو کمپ دمعهد سيدالشهدا حضرت حمزه (رض) دحلقي ټاکني .

- ورور محمد داود دناظم په توګه .
- ورورمحمد باهر دمرستيال په توګه .
- وروشاه محمد دمالي اوارتباط دمسئول په توګه.
- ورور حفيظ الله دفرهنګي مسئول په توګه.
- ورورشيراحمد دتدويراجتماعات دمسئول په توګه.

٤- دحضرت عبدالرحمن بن عوف (رض) دحوزي ټاکني :

- ورور يارمحمد دناظم په توګه .
- ورورحسن خان دمرستيال په توګه.
- ورورنجيب الله دارتباط مسئول په توګه.
- ورور رحمان الله دارشاد وفرهنګ مسؤل په توګه .
- ورورواحمد "شيم" د اداري مسئول په توګه

په نوګورنو قره باغ کي داوربند له ماتيدو وروسته ٢٢ تنه ووژل شول

آذربايجان : دکب ١١ نېټه :

رپوټونه وايي چي آذربايجان اوارمنستان موافقه کړېده چي بنديان او هغه مړي تبادله کړي چي په ناګورنو قره باغ کي په جګړه کي وژل شوي دي.

دايران دبهرنيو چارووزير په تهران کي وويل چي ددغه تبادلي ترتيبات به دايران دسري مياشتي له خوا وتبول شي . مګر هغه داونه ويل چي داتبادله به څه وخت پېل شي.

په عين وخت کي دانترفاکس خبري آژانس ويلي چي دوه ويشت تنه دناګورنو قره باغ په سيمه کي بېګا شپه په جګړه کي وژل شوي دي.

ترډي وړاندي دارمنيا اوآذربائيجان دبهرنيوچارو وزير انو داوربند موافقه کړي وه.

روسيه ازليبيا خواست تامظنونين سقوط طيارات سرنگون شده ي غربي را به ملل متحد تسليم دهد

قاهره ١١ حوت

روسيه ازليبيا تقاضا دارد تا مظنونين انفجارات دوطياره مسافر بردار پان امريکن رابه سرمنشي ملل متحد تسليم بدهد.

اندري کوزيروف وزيرخارجه روسيه امروز در قاهره با ابراهيم محمد هم پايه جزائري خود ملاقات نمود. کوزيروف گفت به وزير خارجه ليبيا گفته است بهتراست. اين معضله را دوامدار نسازد زيرا شوراي امنيت ملل متحد درآستانه مطرح ساختن تعزيرات عليه ليبياست . ليبيا از استرداد ليبيايي هائيکه امريکا، انگليس وفرانسه ازآنها درارتباط باحملات تروريستي نام برده اند خود داري کرده است.

ملګري ملتونه دامريکا

ملتودامنيت شوري ددي خبرداري په باب بي عکس العمل نبودلي چي وايي که عراق خپلي تباه کونکي وسلي تخريب نکړي نو ددغه ملك په ضد به سخت اقدامات وشي . دعراق دبهرنيوچارو وزارت دملګروملتونو دغه دعوانامه دروغ وبلله . دبهرنيو چارو دوزارت له خوا ويل شوي چي دملګرو ملتونو خبرداري دامريکا په اشاره ورکړشوي ده ،دغه اداره د امريکا په اشاره حرکت کوي عراقي ديپلوماتانو امنيت شوري ته ورمه ورځ وويل چي عراق څکه د راکټونو دجوړولو دستګا وي نه وړانوي چي کيداي شي دهغونه په سوله ايزوچارو کي استفاده وشي.

په بنګله ديش ...

مظاهره چي... له حکومت نه غوښتنه کوي چي معزول جمهور رئيس حسين محمد ارشاد خوشي شي ولي وروسته مظاهره هغه وخت په اخ ودب بدله شوه چي دبنګله ديش د بنګلست واکمن ګوند اودجانبو په نامه پخواني واکمن ګوند پلويانو يو بل باندي حملي وکړي .

وزيرخارجه ترکيه ...

همراه بامراد تيازوف رئيس جمهورترکمنستان پروتوکول برقراري روابط ديپلوماتيك ميان دوکشور را به امضاء رساند .

خيلي شرم آوراست که کسي با زبان دعواي اسلاميت نمايد،ولي درعمل به آتش تعصب وتفرقه دامن زند